



**PARLAMENT FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE**

1640

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

**UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O RADU**

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 10.7.2018. godine i na sjednici Doma naroda od 1.6.2017. godine.

Broj 01-02-1-492-01/18
29. listopada 2018. godine
Sarajevo

Predsjednik
Marinko Čavara, v. r.

**ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU**

Članak 1.

U Zakonu o radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/16), u članku 19. stavak (3) na kraju rečenice iza riječi "pravo", dodaju se riječi: "osim ako to ovim zakonom nije izričito zabranjeno."

Članak 2.

Iza članka 20., dodaje se članak 20a. koji glasi:

"Članak 20a.

- (1) Radni odnos zasniva se zaključivanjem ugovora o radu, a nakon provođenja procedure prijema propisane pravilnikom o radu poslodavca.
- (2) U zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom, pravnim osobama sa javnim ovlaštenjima na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), kao i u javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji je osnivač Federacija, kanton, grad ili općina, te u gospodarskim društvima u kojima Federacija, kanton, grad ili općina sudjeluje sa više od 50% ukupnog kapitala, prijem u radni odnos vrši se

nakon provedene procedure obveznog javnog oglašavanja za prijem u radni odnos.

- (3) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije), će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti propis kojim će propisati postupak prijema u radni odnos iz stavka (2) ovog članka u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim osobama s javnim ovlaštenjima na teritoriju Federacije, u javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji je osnivač Federacija, te u gospodarskim društvima u kojima Federacija sudjeluje sa više od 50% ukupnog kapitala.
- (4) Vlade kantona će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti propis kojim će propisati postupak prijema u radni odnos iz stavka (2) ovog članka u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim osobama s javnim ovlaštenjima na teritoriju kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su osnivači kantoni, grad ili općina, te u gospodarskim društvima u kojima kantoni, grad ili općina sudjeluju sa više od 50% ukupnog kapitala."

Članak 3.

U članku 28. riječi: "u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora o radu, odnosno početka rada", zamjenjuju se riječima: "odmah na početku rada".

Članak 4.

U članku 42. stavak (4) riječi: "Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacije)", brišu se.

Članak 5.

U članku 47. stavak (1) dodaje se druga rečenica koja glasi: "Iznimno, godišnji odmor može da traje i duže od 30 radnih dana, ukoliko je to uređeno kolektivnim ugovorom, a prema naravi posla i uvjetima rada."

Članak 6.

U članku 75. stavak (2) mijenja se i glasi:

- "(2) Plaća za obavljani rad i vrijeme provedeno na radu sastoji se od:

- a) osnovne plaće;
- b) dijela plaće za radni učinak ukoliko je isti ostvaren i
- c) uvećane plaće iz članka 76. ovog zakona."

Iza stavka (3) dodaje se stavak (4) koji glasi:

"(4) Radni učinak definiira poslodavac sukladno općim propisima, kolektivnom ugovoru ili pravilnikom o radu."

Članak 7.

U članku 78. stavak (1), mijenja se i glasi:

"(1) Vlada Federacije utvrđuje najnižu plaću nakon konzultiranja sa Gospodarsko-socijalnim vijećem."

Stavak (3) mijenja se i glasi:

"(3) Vlada Federacije će na prijedlog Federalnog ministarstva financija u suradnji sa Federalnim zavodom za programiranje razvoja, a uz prethodno konzultiranje sa Gospodarsko-socijalnim vijećem, donijeti propis kojim će propisati metodologiju izračuna i usklađivanja najniže plaće iz stavka (1) ovog članka."

Članak 8.

U članku 94. toč. c. i d., mijenjaju se i glase:

"c. kad radnik navršio 65 godina života i 15 godina staža osiguranja (sukladno propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju), ako se poslodavac i radnik drugačije ne dogovore;

d. kad radnik navršio 40 godina staža osiguranja (sukladno propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju), bez obzira na godine života, ako se poslodavac i radnik drugačije ne dogovore;"

Članak 9.

U članku 114. stavak (1), riječ "može", zamjenjuje se riječima: "dužan je".

U stavku (3) riječi: "osim u slučaju zahtjeva radnika za naknadu štete ili drugo novčano potraživanje iz radnog odnosa", zamjenjuju se riječima: "osim u slučaju otkaza ugovora o radu sukladno ovom zakonu".

Članak 10.

U članku 138. stavak (1), iza riječi "sklapaju", dodaju se riječi: "Vlada Federacije".

U stavku (4) iza riječi "poslodavac", točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: "a gdje se kao vlasnik pojavljuje Federacija, kanton, grad ili općina, potrebno je prethodno pribaviti njihovu suglasnost."

Članak 11.

Iza članka 138., dodaje se članak 138a. koji glasi:

"Članak 138a.

- (1) Granski kolektivni ugovor za područja djelatnosti koja se financiraju iz proračuna ili izvanproračunskih fondova, sklapaju Vlada Federacije, odnosno mjerodavna ministarstva i vlade kantona, odnosno mjerodavna ministarstva s jedne strane i reprezentativni sindikati tih područja djelatnosti s druge strane.
- (2) Granske kolektivne ugovore za javna poduzeća i javne ustanove čiji je osnivač Federacija, kanton, grad ili općina, sklapaju reprezentativni sindikati i osnivači.
- (3) Granske kolektivne ugovore za gospodarska društva u kojima Federacija, kanton, grad ili općina sudjeluje sa više od 50% ukupnog kapitala, pored reprezentativnog sindikata, sklapaju predstavnici nositelja državnog kapitala uz sudjelovanje reprezentativne udruge poslodavaca, osim ako nije drugačije uređeno sporazumom Vlade Federacije, odnosno vlade kantona, gradonačelnika ili načelnika općine sa reprezentativnim udrugom poslodavaca.
- (4) U postupku pregovaranja radi sklapanja kolektivnih ugovora iz st. (1), (2) i (3) ovoga članka, reprezentativni sindikat dužan je da surađuje sa drugim sindikatima sa manjim brojem članova, radi izražavanja interesa uposlenih koji su učlanjeni u taj sindikat."

Članak 12.

Naziv i članak 168. mijenjaju se i glase:

"Članak 168.

Prava radnika izabranih i imenovanih na javne dužnosti ili profesionalne funkcije

- (1) Radniku izabranom, odnosno imenovanom na neku od javnih dužnosti u organe Bosne i Hercegovine, Federacije, organe kantona, grada i općine i radniku izabranom na profesionalnu funkciju u sindikatu, prava i obveze iz radnog odnosa, na njegov zahtjev miruju, a najduže na period koliko traje obavljanje te funkcije, od dana izbora odnosno imenovanja.
- (2) Radnik koji nakon završenog mandata iz stavka (1) ovog članka, želi da se vrati kod istog poslodavca, dužan ga je o tome obavijestiti u roku od 30 dana od dana prestanka mandata, a poslodavac je dužan primiti radnika na rad u roku od 30 dana od dana obavijesti radnika.
- (3) Radnika, koji je obavijestio poslodavca u smislu stavka (2) ovog članka, poslodavac je dužan rasporediti na poslove na kojima je radio prije stupanja na dužnost ili na druge odgovarajuće poslove, osim ako je prestala potreba za obavljanjem tih poslova zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga u smislu članka 96. ovog zakona.
- (4) Ako poslodavac ne može vratiti radnika na rad, zbog prestanka potrebe za obavljanjem poslova u smislu stavka (3) ovog članka, dužan mu je isplatiti otpremninu utvrđenu u članku 111. ovog zakona, s tim da se prosječna plaća dovede na razinu plaće koju bi radnik ostvario da je radio.
- (5) Ako radniku prestane radni odnos u smislu stavka (3) ovog članka, poslodavac ne može u roku od jedne godine dana, uposliti drugu osobu koja ima istu kvalifikaciju ili stupanj stručne spreme."

Članak 13.

U članku 171. stavak (1), dodaje se nova točka 53. koja glasi:

"53. iz neopravdanih razloga ne isplati plaću u roku utvrđenom u članku 79. stavak (1) ovog zakona, sa svim pripadajućim doprinosima,"

Dosadašnje toč. 53. do 71. postaju toč. 54. do 72.

Članak 14.

Članak 172. zakona, briše se.

Članak 15.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Edin Mušić, v. r.

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Lidija Bradara, v. r.

На основу члана IV.B.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим

УКАЗ О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАДУ

Проглашава се Закон о измјенама и допунама Закона о раду, који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 10.07.2018. године и на сједници Дома народа од 01.06.2017. године.

Број 01-02-1-492-01/18
29. октобра 2018. године
Сарајево

Предсједник
Маринко Чавара, с. р.

ЗАКОН**О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАДУ**

Члан 1.

У Закону о раду ("Службене новине Федерације БиХ", број 26/16), у члану 19. став (3), на крају реченице иза ријечи "право", додају се ријечи: "осим ако то овим законом није изричито забрањено".

Члан 2.

Иза члана 20., додаје се члан 20а. који гласи:

"Члан 20а.

- (1) Радни однос заснива се закључивањем уговора о раду, а након провођења процедуре пријема прописане правилником о раду послодавца.
- (2) У заводима, агенцијама, дирекцијама и управним организацијама под другим називом, правним лицима са јавним овлаштењима на територији Федерације Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Федерација), као и у јавним установама и јавним предузећима чији је оснивач Федерација, кантон, град или општина, те у привредним друштвима у којима Федерација, кантон, град или општина учествује са више од 50% укупног капитала, пријем у радни однос врши се након проведене процедуре обавезног јавног оглашавања за пријем у радни однос.
- (3) Влада Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Влада Федерације), ће у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона, донијети пропис којим ће прописати поступак пријема у радни однос из става (2) овог члана у заводима, агенцијама, дирекцијама и управним организацијама, правним лицима с јавним овлаштењима на територији Федерације, у јавним установама и јавним предузећима чији је оснивач Федерација, те у привредним друштвима у којима Федерација учествује са више од 50% укупног капитала.
- (4) Владе кантона ће у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона, донијети пропис којим ће прописати поступак пријема у радни однос из става (2) овог члана у заводима, агенцијама, дирекцијама и управним организацијама, правним лицима с јавним овлаштењима на територији кантона, града или општине, у јавним установама и јавним предузећима чији су оснивачи кантони, град или општина, те у привредним друштвима у којима кантони, град или општина учествују са више од 50% укупног капитала."

Члан 3.

У члану 28. ријечи: " у року од 15 дана од дана закључивања уговора о раду, односно почетка рада", замјењују се ријечима: "одмах на почетку рада".

Члан 4.

У члану 42. став (4) ријечи: "Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Федерације)", бришу се.

Члан 5.

У члану 47. став (1) додаје се друга реченица која гласи: "Изузетно годишњи одмор може да траје и дуже од 30 радних дана, уколико је то уређено колективним уговором, а према природи посла и условима рада."

Члан 6.

У члану 75. став (2) мијења се и гласи:

- "(2) Плата за обављени рад и вријеме проведено на раду састоји се од:
- а) основне плате;
 - б) дијела плате за радни учинак уколико је исти остварен и
 - ц) увећане плате из члана 76. овог закона."

Иза става (3) додаје се став (4) који гласи:

- "(4) Радни учинак дефинише послодавац у складу са општим прописима, колективним уговором или правилником о раду."

Члан 7.

У члану 78. став (1), мијења се и гласи:

- "(1) Влада Федерације утврђује најнижу плату након консултација са Економско-социјалним вијећем."
Став (3) мијења се и гласи:
- "(3) Влада Федерације ће на приједлог Федералног министарства финансија у сарадњи са Федералним заводом за програмирање развоја, а уз претходне консултације са Економско-социјалним вијећем, донијети пропис којим ће прописати методологију израчуна и усклађивања најниже плате из става (1) овог члана."

Члан 8.

У члану 94. тач. ц и д., мијењају се и гласе:

- "ц. кад радник наврши 65 година живота и 15 година стажа осигурања (у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању), ако се послодавац и радник другачије не договоре;
- д. кад радник наврши 40 година стажа осигурања (у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању), без обзира на године живота, ако се послодавац и радник другачије не договоре;"

Члан 9.

У члану 114. став (1), ријеч "може", замјењује се се ријечима: "дужан је".

У ставу (3) ријечи: "осим у случају захтјева радника за накнаду штете или друго новчано потраживање из радног односа", замјењују се ријечима: "осим у случају отказа уговора о раду у складу са овим законом".

Члан 10.

У члану 138. став (1), иза ријечи "закључују", додају се ријечи: "Влада Федерације".

У ставу (4) иза ријечи "послодавац", тачка се замјењује зарезом и додају се ријечи: "а гдје се као власник појављује Федерација, кантон, град или општина, потребно је претходно прибавити њихову сагласност."

Члан 11.

Иза члана 138., додаје се члан 138а. који гласи:

"Члан 138а.

- (1) Грански колективни уговор за подручја дјелатности која се финансирају из буџета или ванбуџетских фондова, закључују Влада Федерације, односно надлежна министарства и владе кантона, односно надлежна министарства с једне стране и репрезентативни синдикати тих подручја дјелатности с друге стране.
- (2) Гранске колективне уговоре за јавна предузећа и јавне установе чији је оснивач Федерација, кантон, град или општина, закључују репрезентативни синдикати и оснивачи.
- (3) Гранске колективне уговоре за привредна друштва у којима Федерација, кантон, град или општина учествује са више од 50% укупног капитала, поред репрезентативног синдиката, закључују представници носиоца државног капитала уз учешће репрезентативног удружења послодавца, осим ако није другачије уређено споразумом Владе Федерације, односно владе кантона, градоначелника или начелника општине са репрезентативним удружењем послодавца.
- (4) У поступку преговарања ради закључивања колективних уговора из ст. (1), (2) и (3) овог члана, репрезентативни синдикат дужан је да сарађује са другим

синдикатима са мањим бројем чланова, ради изражавања интереса запослених који су учлањени у тај синдикат."

Члан 12.

Назив и члан 168. мијењају се и гласе:

"Члан 168.

Права радника изабраних и именованих на јавне дужности или професионалне функције

- (1) Раднику изабраном, односно именованом на неку од јавних дужности, у органе кантона, града и општине и раднику изабраном на професионалну функцију у синдикату, права и обавезе из радног односа, на његов захтјев, мирују, а најдуже на период колико траје обављање те функције, од дана избора односно именовања.
- (2) Радник који након завршеног мандата из става (1) овог члана, жели да се врати код истог послодавца, дужан га је о томе обавијестити у року од 30 дана од дана престанка мандата, а послодавац је дужан примити радника на рад у року од 30 дана од дана обавијести радника.
- (3) Радника, који је обавијестио послодавца у смислу става (2) овог члана, послодавац је дужан распоредити на послове на којима је радио прије ступања на дужност или на друге одговарајуће послове, осим ако је престала потреба за обављањем тих послова због економских, техничких или организацијских разлога у смислу члана 96. овог закона.
- (4) Ако послодавац не може вратити радника на рад, због престанка потребе за обављањем послова у смислу става (3) овог члана, дужан му је исплатити отпремнину утврђену у члану 111. овог закона, с тим да се просјечна плата доведе на ниво плате коју би радник остварио да је радио.
- (5) Ако раднику престане радни однос у смислу става (3) овог члана, послодавац не може у року од једне године дана, запослити друго лице које има исту квалификацију или степен стручне спреме."

Члан 13.

У члану 171. став (1), додаје се нова тачка 53. која гласи: "53. из неоправданих разлога не исплати плату у року утврђеном у члану 79. став (1) овог закона, са свим припадајућим доприносима,".

Досадашње тач. 53. до 71. постају тач. 54. до 72.

Члан 14.

Члан 172. закона, брише се.

Члан 15.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Председавајући Представничког дома Парламента Федерације БиХ Един Мушић , с. р.	Председавајућа Дома народа Парламента Федерације БиХ Лидија Брадара , с. р.
---	---

Na osnovu člana IV.B.7. а(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na

sjednici Predstavničkog doma od 10.07.2018. godine i na sjednici Doma naroda od 01.06.2017. godine.

Broj 01-02-1-492-01/18
29. oktobra 2018. godine
Sarajevo

Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

Члан 1.

У Закону о раду ("Службене новине Федерације БиХ", број 26/16), у члану 19. став (3), на крају реченице иза ријечи "право", додају се ријечи: "осим ако то овим законом није изричито забрањено."

Члан 2.

Иза члана 20., додаје се члан 20а. који гласи:

"Члан 20а.

- (1) Радни однос заснива се закључивањем уговора о раду, а након провођења procedure пријема propisane правилником о раду послодавца.
- (2) У заводима, агенцијима, дирекцијима и управним организацијима под другим називом, правним лицима са јавним овлашћенијима на територији Федерације Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Федерација), као и у јавним установама и јавним предузећима чији је оснивач Федерација, кантон, град или опћина, те у привредним друштвима у којима Федерација, кантон, град или опћина учествује са више од 50% укупног капитала, пријем у радни однос врши се након проведене procedure обавезног јавног оглашавања за пријем у радни однос.
- (3) Влада Федерације Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Влада Федерације), ће у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона, донјети пропис којим ће propisati поступак пријема у радни однос из става (2) овог члана у заводима, агенцијима, дирекцијима и управним организацијима, правним лицима с јавним овлашћенијима на територији Федерације, у јавним установама и јавним предузећима чији је оснивач Федерација, те у привредним друштвима у којима Федерација учествује са више од 50% укупног капитала.
- (4) Владе кантона ће у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона, донјети пропис којим ће propisati поступак пријема у радни однос из става (2) овог члана у заводима, агенцијима, дирекцијима и управним организацијима, правним лицима с јавним овлашћенијима на територији кантона, града или опћине, у јавним установама и јавним предузећима чији су оснивачи кантони, град или опћина, те у привредним друштвима у којима кантони, град или опћина учествују са више од 50% укупног капитала."

Члан 3.

У члану 28. ријечи: "у року од 15 дана од дана закључивања уговора о раду, односно почетка рада", замјенјују се ријечима: "одмах на почетку рада".

Члан 4.

У члану 42. став (4) ријечи: "Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Федерације)", бришу се.

Члан 5.

У члану 47. став (1) додаје се друга реченица која гласи: "Изузетно годишњи одмор може да траје и дужи од 30 радних дана, уколико је то уређено колективним уговором, а према природи посла и увјетима рада."

Члан 6.

- У члану 75. став (2) мијенја се и гласи:
- (2) Плаћа за обављени рад и вријеме проведено на раду састоји се од:

- a) osnovne plaće;
- b) dijela plaće za radni učinak ukoliko je isti ostvaren i
- c) uvećane plaće iz člana 76. ovog zakona."

Iza stava (3) dodaje se stav (4) koji glasi:

- "(4) Radni učinak definiše poslodavac u skladu sa općim propisima, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu."

Član 7.

U članu 78. stav (1), mijenja se i glasi:

- "(1) Vlada Federacije utvrđuje najnižu plaću nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem."

Stav (3) mijenja se i glasi:

- "(3) Vlada Federacije će na prijedlog Federalnog ministarstva finansija u saradnji sa Federalnim zavodom za programiranje razvoja, a uz prethodne konsultacije sa Ekonomsko-socijalnim vijećem, donijeti propis kojim će propisati metodologiju izračuna i usklađivanja najniže plaće iz stava (1) ovog člana."

Član 8.

U članu 94. tač. c. i d., mijenjaju se i glase:

- c. kad radnik navrší 65 godina života i 15 godina staža osiguranja (u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju), ako se poslodavac i radnik drugačije ne dogovore;
- d. kad radnik navrší 40 godina staža osiguranja (u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju), bez obzira na godine života, ako se poslodavac i radnik drugačije ne dogovore;"

Član 9.

U članu 114. stav (1), riječ "može", zamjenjuje se se riječima: "dužan je".

U stavu (3) riječi: "osim u slučaju zahtjeva radnika za naknadu štete ili drugo novčano potraživanje iz radnog odnosa", zamjenjuju se riječima: "osim u slučaju otkaza ugovora o radu u skladu sa ovim zakonom".

Član 10.

U članu 138. stav (1), iza riječi "zaključuju", dodaju se riječi: "Vlada Federacije".

U stavu (4) iza riječi "poslodavac", tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: "a gdje se kao vlasnik pojavljuje Federacija, kanton, grad ili općina, potrebno je prethodno pribaviti njihovu saglasnost."

Član 11.

Iza člana 138., dodaje se član 138a. koji glasi:

"Član 138a.

- (1) Granski kolektivni ugovor za područja djelatnosti koja se finansiraju iz budžeta ili vanbudžetskih fondova, zaključuju Vlada Federacije, odnosno nadležna ministarstva i vlade kantona, odnosno nadležna ministarstva s jedne strane i reprezentativni sindikati tih područja djelatnosti s druge strane.
- (2) Granske kolektivne ugovore za javna preduzeća i javne ustanove čiji je osnivač Federacija, kanton, grad ili općina, zaključuju reprezentativni sindikati i osnivači.
- (3) Granske kolektivne ugovore za privredna društva u kojima Federacija, kanton, grad ili općina učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala, pored reprezentativnog sindikata, zaključuju predstavnici nosioca državnog kapitala uz učešće reprezentativnog udruženja poslodavaca, osim ako nije drugačije uređeno sporazumom Vlade Federacije, odnosno vlade kantona, gradonačelnika ili načelnika općine sa reprezentativnim udruženjem poslodavaca.
- (4) U postupku pregovaranja radi zaključivanja kolektivnih ugovora iz st. (1), (2) i (3) ovog člana, reprezentativni sindikat dužan je da saraduje sa drugim sindikatima sa

manjim brojem članova, radi izražavanja interesa zaposlenih koji su učlanjeni u taj sindikat."

Član 12.

Naziv i član 168. mijenjaju se i glase:

"Član 168.

Prava radnika izabranih i imenovanih na javne dužnosti ili profesionalne funkcije

- (1) Radniku izabranom, odnosno imenovanom na neku od javnih dužnosti, u organe Bosne i Hercegovine, Federacije, organe kantona, grada i općine i radniku izabranom na profesionalnu funkciju u sindikatu, prava i obaveze iz radnog odnosa, na njegov zahtjev, miruju, a najduže na period koliko traje obavljanje te funkcije, od dana izbora odnosno imenovanja.
- (2) Radnik koji nakon završenog mandata iz stava (1) ovog člana, želi da se vrati kod istog poslodavca, dužan ga je o tome obavijestiti u roku od 30 dana od dana prestanka mandata, a poslodavac je dužan primiti radnika na rad u roku od 30 dana od dana obavijesti radnika.
- (3) Radnika, koji je obavijestio poslodavca u smislu stava (2) ovog člana, poslodavac je dužan rasporediti na poslove na kojima je radio prije stupanja na dužnost ili na druge odgovarajuće poslove, osim ako je prestala potreba za obavljanjem tih poslova zbog ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga u smislu člana 96. ovog zakona.
- (4) Ako poslodavac ne može vratiti radnika na rad, zbog prestanka potrebe za obavljanjem poslova u smislu stava (3) ovog člana, dužan mu je isplatiti otpremninu utvrđenu u članu 111. ovog zakona, s tim da se prosječna plaća dovede na nivo plaće koju bi radnik ostvario da je radio.
- (5) Ako radniku prestane radni odnos u smislu stava (3) ovog člana, poslodavac ne može u roku od jedne godine dana, zaposliti drugo lice koje ima istu kvalifikaciju ili stepen stručne spreme."

Član 13.

U članu 171. stav (1), dodaje se nova tačka 53. koja glasi:

"53. iz neopravdanih razloga ne isplati plaću u roku utvrđenom u članu 79. stav (1) ovog zakona, sa svim pripadajućim doprinosima,"

Dosadašnje tač. 53. do 71. postaju tač. 54. do 72.

Član 14.

Član 172. zakona, briše se.

Član 15.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Edin Mušić , s. r.	Predsjedavajuća Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Lidija Bradara , s. r.
--	--

FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE

1641

Na osnovu člana 56. stav (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), tačke 10. stav (15) Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/18) i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno

RJEŠENJE

**O IZMJENI RJEŠENJA O DODJELI DIJELA
SREDSTAVA TRAJNOG REVOLVING FONDA KOD
UNION BANKE D.D. SARAJEVO FEDERALNOG
MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I
INDUSTRIJE ZA DUGOROČNO FINANSIRANJE
PROJEKATA PUTEM DODJELE KREDITA ZA 2017.
GODINU PRIVREDNOM DRUŠTVU SARAJ-KOMERC
D.O.O. GORNJI VAKUF-USKOPLJE U IZNOSU OD
290.117,88 KM**

I

U Rješenju o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu privrednom društvu SARAJ-KOMERC d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje u iznosu od 290.117,88 KM ("Službene novine Federacije BiH", broj 36/18) u tački I, u stavu (2), podtačka A)1 mijenja se i glasi: "Nekretnina upisana u ZK uložak br. 5657 K.O. SP_GORNJI VAKUF kao:

- parcela br. 2076/6 u naravi Kumuša, Magacin - skladište žice; po kulturi; zgradište površine 1223 m²; ekonomsko dvorište površine 2205 m²; sveukupne površine 3428 m².

Stav (4) mijenja se i glasi: "Procjena nekretnine opisane pod A)1. sačinjena je 06.08.2018. godine od strane sudskog vještaka Besima Hadžijusufovića, dipl. ing. građ., kojom je utvrđeno da vrijednost nekretnine iznosi 641.343,70 KM."

II

Ovo Rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 07-14-303-7-1/17
01. novembra/studenoga
2018. godine
Mostar

Ministar
Nermin Džindić, s. r.

**FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
1643**

Na temelju članka 55. stavak 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13), federalni ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

**O IZMJENAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM UVJETIMA
PROSTORA, OPREME I KADRA ZA OSNIVANJE I
OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U
ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA**

Članak 1.

U Pravilniku o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/12, 23/13, 90/13, 15/14, 82/14, 83/15 i 58/18), u članku 182. riječi: "sustav za hlađenje uzete krvi na 22°C" brišu se.

Članak 2.

U članku 188. riječi: "protočni citometar", kao i riječi: "fotometar, garniture etalonskih utega Maettler klase F1" brišu se.

Članak 3.

Članak 191. mijenja se i glasi:

"Članak 191.

Federalni zavod za transfuzijsku medicinu mora imati u stalnom radnom odnosu najmanje:

- devet doktora medicine, specijalista transfuzijske medicine,
- dva doktora medicine,

- četiri biologa (diplomirani biolog, bachelor biologije, magistar struke /biolog/),
- jedan diplomirani inženjer elektrotehnike, smjer informatika,
- tri uposlenika visoke stručne spreme društvenog smjera (dipl. scr, dipl. sociolog, dipl. psiholog i sl.),
- pet VSS medicinskih sestara - tehničara ili diplomiranih inženjera laboratorijske medicinske dijagnostike,
- dvije medicinske sestre - tehničari bachelor sestrištva/viša stručna sprema opći ili laboratorijski smjer,
- 18 medicinskih sestara - tehničara/laboratorijskih tehničara srednje stručne spreme,
- odgovarajući broj nezdravstvenih djelatnika visoke i srednje stručne spreme, i
- pomoćno osoblje."

Članak 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-37-6180/18
30. listopada 2018. godine
Sarajevo

Ministar
Doc. dr. Vjekoslav
Mandić, v. r.

На основу члана 55. став 4. Закона о здравственој заштити ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 46/10 и 75/13), федерални министар здравства доноси

PRAVILNIK

**O IZMJENAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM
USLOVIMA PROSTORA, OPREME I KADRA ZA
OSNIVANJE I OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE
DJELATNOSTI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA**

Члан 1.

У Правилнику о ближим условима простора, опреме и кадра за оснивање и обављање здравствене дјелатности у здравственим установама ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 26/12, 23/13, 90/13, 15/14, 82/14, 83/15 и 58/18), у члану 182. ријечи: "систем за хлађење узете крви на 22°C" бришу се.

Члан 2.

У члану 188. ријечи: "проточни цитометар", као и ријечи: "фотометар, гарнитуре еталонских утега Маеттлер класе Ф1" бришу се.

Члан 3.

Члан 191. мијења се и гласи:

"Члан 191.

Федерални завод за трансфузијску медицину мора имати у сталном радном односу најмање:

- девет доктора медицине, специјалиста трансфузијске медицине,
- два доктора медицине,
- четири биолога (дипломирани биолог, bachelor биологије, магистар струке /биолог/),
- један дипломирани инжењер електротехнике, смјер информатика,
- три запосленика високе стручне спреме друштвеног смјера (дипл. scr, дипл. социолог, дипл. психолог и сл.),
- пет ВСС медицинских sestara - техничара или дипломираних инжењера лабораторијске медицинске дијагностике,

- двије медицинске сестре - техничари bachelor сестринства/виша стручна спрема опћи или лабораторијски смјер,
- 18 медицинских сестара - техничара/лабораторијских техничара средње стручне спреме,
- одговарајући број нездравствених радника високе и средње стручне спреме, и
- помоћно особље."

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Број 01-37-6180/18
30. октобра 2018. године
Сарајево

Министар
Доц. др **Вјекослав
Мандић**, с. р.

На основу члана 55. став 4. Закона о здравственој заштити ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 46/10 и 75/13), федерални министар здравства доноси

ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О БЛИЖИМ УВЈЕТИМА ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И КАДРА ЗА ОСНИВАЊЕ И ОБАВЉАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА

Члан 1.

У Правилнику о ближим увјетима простора, опреме и кадра за оснивање и обављање здравствене дјелатности у здравственим установама ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 26/12, 23/13, 90/13, 15/14, 82/14, 83/15 и 58/18), у члану 182. ријећи: "систем за хлађење узете крви на 22°C" бришу се.

Члан 2.

У члану 188. ријећи: "protočni citometar", као и ријећи: "fotometar, garniture etalonskih utega Maettler klase F1" бришу се.

Члан 3.

Члан 191. мијенја се и гласи:

"Члан 191.

Федерални завод за трансфузијску медицину мора имати у сталном радном односу најмање:

- девет доктора медицине, специјалиста трансфузијске медицине,
- два доктора медицине,
- четри биолога (дипломирани биолог, bachelor биологије, магистар струке /биолог/),
- један дипломирани инжењер електротехнике, смјер информатика,
- три уposedника високе стручне спреме друштеног смјера (dipl. scr, dipl. sociolog, dipl. psiholog и sl.),
- пет VSS медицинских сестара - техничара или дипломираних инжењера лабораторијске медицинске дијагностике,
- двије медицинске сестре - техничари bachelor сестринства/виша стручна спрема опћи или лабораторијски смјер,
- 18 медицинских сестара - техничара/лабораторијских техничара средње стручне спреме,
- одговарајући број нездравствених радника високе и средње стручне спреме, и
- помоћно особље."

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Број 01-37-6180/18
30. октобра 2018. године
Сарајево

Министар
Доц. др **Вјекослав
Мандић**, с. р.

FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA

1644

На temelju чланка 76. ставак 2. Закона о просторном планирању и кориштењу земљишта на разини Федерације БиХ ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 и 45/10), федерални министар просторног уређења доноси

ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ГРАЂЕВИНЕ

Чланак 1.

У Правилнику о техничком прегледу грађевине ("Службене новине Федерације БиХ", број 58/14), у чланку 2. ставак 1. ријећи: "на приједлог водитеља поступка" бришу се.

Чланак 2.

У чланку 3. ставак 1. ријећ "четврте" замјенjuje се ријећу "двije".

Чланак 3.

У чланку 4. аlineја 2 брише се.

Чланак 4.

У чланку 7. ставак 1. ријећ: "urbanim" замјенjuje се ријећима: "urbanističko-tehničkim".

Чланак 5.

У чланку 9 ставак 2. ријећ "pismojoj" замјенjuje се ријећу: "pisanoj".

Чланак 6.

У чланку 10. ставак 1. аlineја 3 ријећи: "грађевинском дозволном" замјенjuje се ријећима: "odobrenjem за грађење".

Ставак 2. мијенја се и гласи:

"Завршно извјеће израђује главни надзорни инжењер на основу записника о примопредaji радова и документације од осталих именованих надзорних инжењера".

Чланак 7.

Чланак 16. мијенја се и гласи:

"Do формирања листе стручних лица за вршење техничких прегледа, у складу са чланом 2. овог Правилника, Министарство ће именовати комисију с раније формираних листа."

Чланак 8.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Број 05-23-2-839/14-9
5. listopada 2018. године
Сарајево

Министар
Josip Martić, в. р.

На temelju члана 76. став 2. Закона о просторном планирању и кориштењу земљишта на нивоу Федерације БиХ ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 и 45/10), федерални министар просторног уређења доноси

**ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ТЕХНИЧКОМ
ПРЕГЛЕДУ ГРАЂЕВИНЕ**

Члан 1.

У Правилнику о техничком прегледу грађевине ("Службене новине Федерације БиХ", број 58/14), у члану 2. став 1. ријечи: "на приједлог водитеља поступка" бришу се.

Члан 2.

У члану 3. став 1. ријеч "четврте" замјењује се ријечју "двје".

Члан 3.

У члану 4. алинеја 2 брише се.

Члан 4.

У члану 7. став 1. ријеч: "урбанам" замјењује се ријечима: "урбанистичко-техничким".

Члан 5.

У члану 9 став 2. ријеч "писменој" замјењује се ријечју: "писаној".

Члан 6.

У члану 10. став 1. алинеја 3 ријечи: "грађевинском дозволом" замјењују се ријечима: "одобрењем за грађење".

Став 2. мијења се и гласи:

"Завршно извјешће израђује главни надзорни инжењер на основу записника о примопредaji радова и документације од осталих именованих надзорних инжењера".

Члан 7.

Члан 16. мијења се и гласи:

"До формирања листе стручних лица за вршење техничких прегледа, у складу са чланом 2. овог Правилника, Министарство ће именовати комисију с раније формираних листа."

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Број 05-23-2-839/14-9

5. октобра 2018. године

Сарајево

Министар

Јосип Мартић, с. р.

Na temelju člana 76. stav 2. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), federalni ministar prostornog uređenja donosi

**ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ТЕХНИЧКОМ
ПРЕГЛЕДУ ГРАЂЕВИНЕ**

Члан 1.

У Правилнику о техничком прегледу грађевине ("Службене новине Федерације БиХ", број 58/14), у члану 2. став 1. ријечи: "на приједлог водитеља поступка" бришу се.

Члан 2.

У члану 3. став 1. ријеч "четврте" замјењује се ријечју "двје".

Члан 3.

У члану 4. алинеја 2 брише се.

Члан 4.

У члану 7. став 1. ријеч: "урбанам" замјењује се ријечима: "урбанистичко-техничким".

Члан 5.

У члану 9 став 2. ријеч "писменој" замјењује се ријечју: "писаној".

Члан 6.

У члану 10. став 1. алинеја 3 ријечи: "грађевинском дозволом" замјењују се ријечима: "одобрењем за грађење".

Став 2. мијења се и гласи:

"Завршно извјешће израђује главни надзорни инжењер на основу записника о примопредaji радова и документације од осталих именованих надзорних инжењера".

Члан 7.

Члан 16. мијења се и гласи:

"Do formiranja liste stručnih lica za vršenje tehničkih pregleda, u skladu sa članom 2. ovog Pravilnika, Ministarstvo će imenovati komisiju s ranije formiranih lista."

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Број 05-23-2-839/14-9

5. октобра 2018. године

Сарајево

Министар

Јосип Мартић, с. р.

**USTAVNI SUD FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE**

1645

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu Dopredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, za ocjenu ustavnosti Zakona o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate, na temelju članka IV.C.3.10.(2)a Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 25.9.2018. godine, donio je

PRESUDU

1. Utvrđuje se da Zakon o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate ("Službene novine Federacije BiH", br. 101/16) nije sukladan sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.
2. Presudu objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

Образложење

1. Podnositelj zahtjeva i predmet zahtjeva

Dopredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) je dana 27.04.2017. godine, podnio zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate (u daljnjem tekstu: Osporeni zakon) Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud Federacije).

Ovlaštenje za podnošenje zahtjeva proističe iz odredbe IV.C.3.10.(2) a Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

2. Stranke u postupku

Prema odredbi članka 39. stavak 1. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/95 i 37/03), stranke u ovom postupku su: Dopredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, kao ovlašten podnositelj zahtjeva, te Zastupnički dom i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine kao donositelji Osporenog zakona.

3. Bitni navodi zahtjeva

Podnositelj zahtjeva, Osporeni zakon, osporava u formalnom i materijalnom smislu, kako po proceduri donošenja, tako i po sadržaju.

Razlozi formalne neustavnosti sadržani su u činjenici da je Osporeni zakon donesen po skraćenom postupku u Zastupničkom domu i Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, iako za to, kako podnositelj zahtjeva navodi, nisu bili ispunjeni nužni uvjeti propisani poslovnicima domova. Poslovnici domova Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine predstavljaju

kategorije ustavne naravi, na koje upućuje Ustav Federacije Bosne i Hercegovine. Odredbom stavka 1. članka 172. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/07 i 2/08), propisano je kako slijedi: "Kad nije u pitanju složen i obiman zakon, podnositelj prijedloga zakona može umjesto nacrtu podnijeti prijedlog zakona i predložiti da se prijedlog zakona pretresa po skraćenom postupku bez nacrtu zakona". Komplementarnom odredbom članka 164. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/03 i 21/09), također je propisana procedura donošenja zakona po skraćenom postupku. Odredbama čl. 159. do 190. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, te odredbama čl. 151. do 185. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, detaljno je uređen zakonodavni postupak unutar domova ovog zastupničkog tijela, koji omogućava donošenje zakona na transparentan način, uz učešće svih zastupnika, odnosno izaslanika, u cilju donošenja kvalitetnih zakonskih rješenja.

Podnositelj zahtjeva smatra da je Osporeni zakon donesen po skraćenoj proceduri koja u ovom slučaju predstavlja zlouporabu, a time i direktno kršenje odredaba poslovnika o radu domova Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čime se narušavaju temeljna načela demokratičnosti, javnosti i transparentnosti, koji su u funkciji načela pravne sigurnosti građana i drugih subjekata, konsekventnog ostvarenja i zaštite javnog interesa, te prava na rad i prava po osnovu rada širokog kruga osoba u statusu uposlenika/radnika. Od njihovog poštivanja i konsekventnog implementiranja u pravni sustav zemlje ovisi koherentnost i demokratičnost toga sustava, a u ovom konkretnom slučaju i pravna sigurnost učesnika u oblasti društvenih odnosa vezanih za ostvarivanje prava na rad i prava po osnovu rada, kao vrijednost "per se". Riječ je, dakle, o načelima koja imaju ustavni značaj i nadzakonsku pravnu snagu.

Razlozi materijalne neustavnosti, kako podnositelj dalje navodi, sadržani su u činjenici da Osporeni zakon, po svom sadržaju direktno krši odredbe Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i brojnih međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava i sloboda na snazi.

Osporenim zakonom oštećen je širok krug osoba/radnika koje se nalaze u radnom odnosu koji su u nepovoljnijem položaju u odnosu na osobe koje imaju potraživanja po bilo kojem drugom osnovu, ali i u odnosu na poslodavca koji se, logično, u ovom odnosu pojavljuje u ulozi dužnika, jer su dugovanja iz osnova radnog odnosa izdvojena u posebnu kategoriju, te je za ovu vrstu dugovanja propisana visina zatezne kamate od 0,2% na godišnjem nivou dok je istovremeno, za sva druga dugovanja stopa zatezne kamate ostala na ranije propisanom nivou od 12% godišnje. To je 60 puta niža stopa zatezne kamate od stope zatezne kamate za dugovanja po bilo kojem drugom osnovu. Navedenom odredbom Osporenog zakona točno određeni krug osoba/građana stavlja se u izrazito nepovoljan i nejednak položaj s obzirom na porijeklo potraživanja. Primjera radi, kašnjenje u izmirivanju potraživanja građana prema javnim poduzećima u vlasništvu države (električna energija, komunalije, telekomunikacije itd.) potencijalno su prouzrokovana neizvršavanjem obaveza od strane poslodavca (isplata plaće), a sankcionira se stopom zatezne kamate u visini od 12%, čime se dodatno građani dovode u neravnopravan položaj, ovaj put naspram države koja se pojavljuje u ulozi vlasnika ovih poduzeća. Situacija postaje još indikativnija ukoliko se u konkretnom odnosu država pojavljuje kao poslodavac osobe kojoj duguje potraživanja iz radnog odnosa. Sve to vodi daljem, cikličnom dovođenju široke grupe građana u neravnopravan, diskriminirajući položaj, te se time direktno krši i ustavom

garantirano pravo na imovinu radnika/uposlenika, njenim potencijalnim umanjivanjem na navedene i druge moguće načine.

U smislu navedenog, mogućnost zaračunavanja zatezne kamate u određenoj i nužno potrebnoj visini treba da posluži kao sredstvo odvratanja od prevarnog/doloznog ponašanja poslodavca, ali i sredstvo za adekvatnu naknadu savjesnoj strani u određenom odnosu koja je svoje obveze blagovremeno izvršila, a bez svoje krivice nije ostvarila ugovorenu naknadu. Tako, u potencijalnim budućim slučajevima, poslodavac koji ne izvršava svoje obveze prema radnicima mogao bi biti i nagrađen u vidu razlike između visine kamate na štednju (koja iznosi do 3%) i visine stope zatezne kamate na dugovanja iz radnog odnosa (0,2%) ukoliko bi se odlučio npr. da umjesto isplate plaća radnicima isti iznos položi na banku u vidu štednje, te za period koliko bi eventualno trajali sudski sporovi po tužbama radnika za neisplaćene plaće.

Imajući u vidu prethodno navedeno, odredbama članka 1. Osporenog zakona direktno je povrijeđeno pravo radnika/uposlenika na jednakost pred zakonom iz članka II.A.2 (1) c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Na ovaj način prekršena je i odredba članka II.A.2. (1) d) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine kojom se zabranjuje svaka diskriminacija po bilo kom osnovu, pa i po osnovu statusa, a također i članka 14. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (u daljnjem: Europska konvencija), kao i Protokola 12. uz Europsku konvenciju (opća zabrana diskriminacije), a koja se u ovom slučaju sastoji u favoriziranju jedne strane poslodavca u pogledu mogućnosti (ne)izvršavanja ili projektiranog/namjernog odlaganja izvršavanja njegovih obaveza iz radno-pravnog odnosa na način koji implicira povredu prava po osnovu rada, a što uključuje i povredu prava na imovinu njegovih radnika/uposlenika na naprijed navedeni način, garantirano člankom II.A.2. (1) k) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, te člankom 1. Protokola 1. Europske konvencije.

Jasno je da potraživanja iz radnog odnosa predstavljaju nerazdvojivi dio imovine osoba u radnom odnosu. U tom smislu, potpuno je neprimjereno u smislu navedene odredbe Europske konvencije propisivanje višestruko manje stope zatezne kamate (60 puta) na ovu vrstu potraživanja u odnosu na sve druge vrste potraživanja iz drugih odnosa u koje redovno stupaju svi građani, uključujući i osobe u radnom odnosu, kako je to naprijed dijelom opisano. S tim u svezi direktno je prekršena odredba stavka 3. članka 23. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima u svezi s njenim člankom 7., kao i što su u istom smislu prekršene i odredbe članka 7.a) i) i ii) Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

Konačno, podnositelj zahtjeva zaključuje da je, polazeći od činjenice da je Osporeni zakon donesen po skraćenom postupku, direktno su i grubo narušene odredbe poslovnika Zastupničkog i Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, te, s tim u svezi, Osporeni zakon se može smatrati neustavnim sa stanovišta narušavanja procedure redovnog zakonodavnog postupka. Također, odredba članka 1. Osporenog zakona je u nesuglasnosti s brojnim, naprijed navedenim odredbama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava i sloboda, pa predlaže da Ustavni sud Federacije donese presudu kojom će izreći da Osporeni zakon nije sukladan sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

4. Bitni navodi odgovora na zahtjev

Ustavni sud Federacije je u smislu članka 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, zatražio odgovor na zahtjev za ocjenu ustavnosti Osporenog zakona od Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Ustavni sud Federacije je, razmatrajući zahtjev podnosioca ocijenio potrebnim i dodatno zatražio aktom broj U-30/17 od 20.04.2018. godine, od Parlamenta Federacije Bosne i

Hercegovine, da obrazloži razloge za donošenje Osporenog Zakona po skraćenoj proceduri, odnosno za propisivanje izuzetka u odnosu na opću zakonsku normu o visini stope zatezne kamate. Također, od ovlaštenog predlagatelja, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine je aktom broj U-30/17 od 20.04.2018. godine, da dostavi obrazloženje, činjenice i dokaze za predlaganje Osporenog zakona (izuzetka) kojim je samo za određene kategorije dužničko-povjerilačkih odnosa predložena različita zatezna kamata, uključujući i razloge za očiglednu nesrazmjernost u propisanoj visini stope zatezne kamate; informaciju i dokaze na okolnost u kojem postotku, u odnosu na ukupan unutarnji dug Federacije Bosne i Hercegovine, učestvuju potraživanja po osnovu dugovanja iz radnog odnosa; obrazloženje javnog interesa i nužnost donošenja ovakve mjere, s egzaktnim i projektiranim podacima o efektima na Proračun Federacije Bosne i Hercegovine u odnosu na opću stopu i u odnosu na propisani izuzetak stope zatezne kamate, kao i projekciju vremena potrebnog za isplatu dugovanja po ovome osnovu.

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je, aktom broj 02-02-918/17 od 22.05.2018. godine, dostavio Odgovor na zahtjev za ocjenu ustavnosti.

U odgovoru Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je navedeno da je ustavni temelj za donošenje Osporenog zakona sadržan u članku III.1. točka c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, koji je izmijenjen amandmanima VIII, LXXXIX i CVI i članku IV.A.20. (1) d) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, prema kojima je u isključivoj ovlasti Federacije donošenje propisa o financijama i financijskim institucijama Federacije i fiskalna politika, a Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, uz ostale ovlasti predviđene Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, odgovoran je za donošenje zakona o obnašanju dužnosti federalne vlasti. Sukladno s člankom 172. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i člankom 164. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koji predviđaju da se zakon može donijeti po skraćenom postupku, predloženo je da se Osporeni zakon donese u navedenom postupku iz razloga što tekst Osporenog zakona nije opsežan niti je sadržaj složen.

Donošenjem Osporenog zakona namjera je da se svim radnicima koji ostvaruju svoja prava putem suda, omogućiti ravnopravan položaj i da u što kraćem roku isplate potraživani iznosi utvrđeni pravomoćnim odlukama suda uz pripadajuće kamate, te imajući u vidu da je i za ostvarivanje drugih prava građana ključno održavanje likvidnosti gospodarstva i proračuna svih razina vlasti, posebice sa stajališta osiguranja redovnih sredstava za normalno funkcioniranje države i zadovoljavanje potreba pojedinih socijalnih kategorija koje se financiraju iz proračuna svih razina vlasti. Ponovljeno je da su financijska stabilnost i fiskalna održivost proračuna imperativ za makrofinancijsku stabilnost i od javnog su interesa za sve građane Bosne i Hercegovine, stoga smatramo da nije došlo do diskriminacije i da svi vjerovnici imaju jednak tretman.

Prema informacijama kojima raspolažu, trenutno ukupan iznos dosuđenih presuda iz radnog odnosa u različitim javnim subjektima prelazi 400 milijuna KM i koji se odnosi samo na glavnice, odnosno zatezne kamate nisu uključene u isti iznos, a zabrinjavajući je podatak da pojedini kantoni imaju dosuđenih presuda koje prelaze 60% iznosa njihovih godišnjih prihoda. Imajući u vidu činjenicu da se radi o presudama koji datiraju još iz 2010. godine, obračunati iznos zateznih kamata značajno pogoršava financijsku dubiozu pojedinih javnih subjekata, te čak u pojedinim kantonima i općinama, ali i javnim poduzećima ove obveze mogu u potpunosti blokirati funkcioniranje samog javnog subjekta i dugoročno ga destabilizirati. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je iz naprijed navedenih razloga utvrdila dopunu Osporenog zakona kojim je visinu stope zatezne kamate iz radnih

odnosa smanjila na 0,2% na godišnjoj razini čime je imala za cilj da se zaustavi progresivan rast obveza iz sudskih presuda i omogućiti javnim subjektima na naprave plan izmirenja obih obveza u narednom razdoblju uz istodobno očuvanje njihove financijske stabilnosti, jer je to najvažniji preduvjet za zaštitu prava na imovinu i osiguravanje mogućnosti isplate potraživanja radnika u što kraćem roku, a da istodobno ne budu ugrožena prava građana po drugim osnovama.

Slijedom svega navedenog, predlaže Ustavnom sudu Federacije da donese odluku kojom se će se Zahtjev za ocjenu ustavnosti Osporenog zakona odbiti kao neutemeljen.

U prilogu Odgovora, Predsjedateljica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine dostavila je Obrazloženje sa informacijom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine broj 03-02-1354/2016 od 21.05.2018. godine, koje je dostavila i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, u kojemu je navedeno, da je svim radnicima koji ostvaraju svoja prava putem suda, omogućiti ravnopravan položaj i da u što kraćem roku isplate potraživani iznosi utvrđeni pravomoćnim odlukama suda uz pripadajuće kamate.

Stanje unutarnjeg duga Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2017. godine iznosi 894,69 milijuna KM. Unutarnji dug je dug nastao sukladno sa zakonom i emisijom tržišnih vrijednosti papira. Dug nastao sukladno sa zakonom odnosi se na: obveze prema uposlenicima bivšeg Federalnog ministarstva obrane i pripadnicima Vojske Federacije Bosne i Hercegovine; Obveze prema dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine; Obveze koje podliježu verifikaciji: stara devizna štednja (izmiruje se gotovinskim isplatama i emisijom obveznica) i ratna potraživanja (izmiruje se gotovinskim isplatama i emisijom obveznica).

Stanje unutarnjeg duga kantona na dan 31.12.2017. godine iznosi 178,22 mil. KM, a stanja unutarnjeg duga gradova i općina na dan 31.12.2017. godine iznosi 59,03 mil. KM. Kod izrade Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, nakon prikupljenih informacija od proračunskih korisnika o svim zaprimljenim rješenjima o izvršenju i troškovima sporova iz osnova radnog odnosa, utvrđen je ukupan iznos neizmirenih obveza po sudskim presudama i rješenjima o izvršenju u iznosu od 69.149.489,00 KM, od čega se na glavnice odnosi 40.729.537,00 na kamatu 19.003.085,00 KM i na pripadajuće troškove spora sa kamatom na iste 9.416.867,00 KM. S druge strane, Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za izmirenje navedenih obveza po proračunskim korisnicima planirano je samo 5.350.000,00 KM. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, u cilju ušteda sredstava u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine u 2012. godini, za potraživanja iz radnog odnosa, sklopila Sporazum sa Savezom samostalnih sindikata sukladno s kojim su se zaključivali Ugovori o vansudskoj nagodbi između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i potražitelja (službenika i namještenika). Ugovori su se zaključivali na temelju sudskih odluka koje se odnose na potraživanja iz radnog odnosa za period od 01.10.2008. do 31.12.2010. godine (razlika plaće, toplog obroka i regresa). Prema Ugovorima o vansudskoj nagodbi koje je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zaključivala, tražitelji izvršenja odrekli su se kamata u cijelosti, te je Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija vršilo isplatu sredstava na ime glavnice i troškova postupaka. Od 01.01.2016. godine, po osnovu Instrukcije o načinu realizacije sudskih odluka broj 07-14-4-8523/15 od 28.12.2015. godine, sredstva za izmirenje obveza po osnovu presuda iz radnog odnosa planirana su na ekonomskim kodovima proračunskih korisnika i realizacija istih vrši se shodno navedenoj instrukciji. Prema evidencijama u Glavnoj knjizi trezora, u periodu od 01.01.2016. godine do 31.03.2018. godine proračunski korisnici izvršili su

isplatu sredstava u ukupnom iznosu od 25.057.871,70 KM i to: 13.740.915,20 KM - na ime glavnog duga; 9.317.900,71 KM - na ime kamata; 1.999.056,33 KM - na ime troškova postupka. Što znači da je na kamate plaćeno 37% od ukupnog iznosa duga po ovom osnovu. Obzirom da Federacija Bosne i Hercegovine i kantoni ne mogu planirati dovoljna sredstva za redovne isplate obveza iz osnova radnog odnosa, obveze bilježe kontinuirani rast i samim tim rastu i iznosi duga po osnovu kamata. Do dana dostave odgovora, od strane proračunskih korisnika u Glavnoj knjizi trezora evidentirane su neizmirene obveze po osnovu potraživanja iz radnih odnosa u ukupnom iznosu od 25.035.889,00 KM (glavni dug). Iznos kamata dospjelih na plaćanje utvrđuje se u trenutku izmirenja duga, tako da se rastom neizmirenih obveza po osnovu glavnog duga iz godine u godinu i značajno povećava i dug po osnovu kamata, koji često prelazi iznos glavnog duga.

Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nije dostavio odgovor na zahtjev podnositelja.

5. Privremena mjera

Ustavni sud Federacije odlučujući po zahtjevu za izdavanje privremene mjere donio je Rješenje, broj U-30/17 od 12.09.2017. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 90/17), kojim je privremeno obustavljena primjena Osporenog zakona do donošenja odluke o ustavnosti.

6. Relevantno pravo

A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

Članak II.A.2.(1)

"Federacija će osigurati primjenu najvišeg nivoa međunarodno priznatih prava i sloboda utvrđenih u dokumentima navedenim u Aneksu ovog ustava:

- (1) Sve osobe na teritoriji Federacije uživaju prava na:
 - (...).
 - c) jednakost pred zakonom;
 - d) zabranu svake diskriminacije zasnovane na rasi, boji kože, polu, jeziku, religiji ili vjerovanju, političkim ili drugim uvjerenjima, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu;
 - (...).
 - k) imovinu;
 - (...).

Članak IV.C.3.10.(2)a)

- (2) Ustavni sud:
 - a) na zahtjev Predsjednika Federacije, Dopredsjednika Federacije, Premijera, Dopremijera ili na zahtjev jedne trećine članova bilo kojeg od domova Parlamenta Federacije, utvrđuje je li neki prijedlog zakona koji je usvojen u jednom domu Parlamenta ili pak prijedlog zakona koji je usvojen u oba doma, sukladan sa ovim ustavom.
 - (...).

Amandman XVIII

Članak VII.3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine mijenja se i glasi:

"Međunarodni ugovori i drugi sporazumi koji su na snazi u Bosni i Hercegovini i Federaciji, te opća pravila međunarodnog prava čine dio zakonodavstva Federacije. U slučaju nesuglasnosti međunarodnog ugovora, odnosno sporazuma i zakonodavstva, prevladava međunarodni ugovor, odnosno sporazum".

Amandman XXXVI

- (1) Svaki dom će većinom glasova usvojiti svoj poslovnik o radu i izabrati među svojim članovima predsjedatelja i dva dopredsjedatelja, koji ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda ili iz reda ostalih.

Ovim amandmanom mijenja se članak IV.A.3.11. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

B. Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Članak 14.

Zabrana diskriminacije

Uživanje prava i sloboda predviđenih u ovoj Konvenciji obezbjeđuje se bez diskriminacije po bilo kom osnovu, kao što su pol, rasa, boja kože, jezik, vjeroispovijest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, veza s nekom nacionalnom manjinom, imovno stanje, rođenje ili drugi status.

Protokol 1. uz Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Članak 1.

Zaštita imovine

Svaka fizička ili pravna osoba ima pravo na neometano uživanje svoje imovine. Nitko ne može biti lišen svoje imovine, osim u javnom interesu i pod uvjetima predviđenim zakonom i općim načelima međunarodnog prava.

Prethodne odredbe, međutim, ni na koji način ne utječu na pravo države da primjenjuje takve zakone koje smatra potrebnim da bi nadzirala korištenje imovine sukladno s općim interesima ili da bi osigurala naplatu poreza ili drugih doprinosa ili kazni.

Protokol 12. uz Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Članak 1.

Opća zabrana diskriminacije

1. Uživanje svih prava određenih zakonom osigurat će se bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi kao što je spol, rasa, boja kože, jezik, vjera, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, pripadnost nacionalnoj manjini, imovina, rođenje ili drugi status.
2. Nikoga ne smiju diskriminirati javna tijela na bilo kojoj osnovi, kako je i navedeno u stavku 1.

C. Zakon o visini stope zatezne kamate

("Službene novine Federacije BiH", br. 27/98 i 51/01)

Članak 1.

Ovim zakonom propisuje se visina stope zatezne kamate za dužničko-povjeralacke odnose, u slučaju kada dužnik kasni sa ispunjenjem novčane obveze.

Članak 2.

Dužnik koji zakasni s ispunjenjem novčane obaveze duguje osim glavnice i zateznu kamatu na iznos duga do trenutka isplate, po stopi od 12% godišnje.

Za period kraći od godine dana primjenjuje se konformni način obračuna zatezne kamate.

Članak 3.

Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na dužničko-povjeralacke odnose koji su uređeni drugim zakonima.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o visini zatezne kamate ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/96).

Članak 5.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

D. Zakon o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate (Osporeni zakon)

("Službene novine Federacije BiH", broj 101/16)

Članak 1.

U zakonu o visini stope zatezne kamate ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/98 i 51/01), u članku 2. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Izuzetno od stavka 1. ovog članka na iznos glavnice određene izvršnim ispravama (sudske presude i sudska poravnanja) i vanskudska poravnanja iz osnova radnog odnosa plaća se zatezna kamata po stopi od 0,2% godišnje".

Članak 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

H. Poslovnik Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

("Službene novine Federacije BiH", br. 69/07 i 02/08)

d) Donošenje zakona po skraćenom postupku

Članak 172.

Kad nije u pitanju složen i obiman zakon, podnositelj prijedloga zakona može umjesto nacрта podnijeti prijedlog zakona i predložiti da se prijedlog zakona pretresa po skraćenom postupku bez nacрта zakona.

Prijedlog zakona iz prethodnog stavka dostavlja se zastupnicima u roku koji ne može biti kraći od 14 dana od dana određenog za održavanje sjednice Zastupničkog doma na kojoj će se pretresati prijedlog zakona.

Ako Zastupnički dom ocijeni da nije složen i obiman zakon, prihvata prijedlog predlagatelja, te prelazi na pretres prijedloga zakona.

Ako Zastupnički dom ne prihvati da pretresa prijedlog zakona po skraćenom postupku, prijedlog zakona pretresaće kao nacrt zakona.

I. Poslovnik o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

("Službene novine Federacije BiH", br. 27/03 i 21/09)

d) Donošenje zakona po skraćenom postupku

Članak 164.

Kad je to programom rada Doma naroda predviđeno ili kad nije u pitanju složen i obiman zakon, podnositelj prijedloga zakona može umjesto nacрта da podnese prijedlog zakona i da predloži da se prijedlog zakona pretresa po skraćenom postupku bez nacрта zakona.

Prijedlog zakona iz prethodnog stavka dostavlja se izaslanicima i nadležnim tijelima u roku koji ne može biti kraći od 15 dana od dana određenog za održavanje sjednice Doma naroda na kojoj će se pretresati prijedlog zakona.

Ako donošenje zakona po skraćenom postupku nije predviđeno programom rada, Dom naroda odlučuje, kao o prethodnom pitanju, da li će razmatrati prijedlog zakona po skraćenom postupku.

Ako Dom naroda ocijeni da nije složen i obiman zakon i prihvati prijedlog predlagatelja, prelazi se na pretres o prijedlogu zakona.

Ako Dom naroda ne prihvati da pretresa prijedlog zakona po skraćenom postupku sa prijedlogom zakona će se postupiti kao sa nacrtom i o tom nacrtu vrši se odmah pretres na istoj sjednici Doma naroda.

7. Činjenično stanje i stav Ustavnog suda Federacije

Nakon izvršenog uvida u podneseni zahtjev, odgovor Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Izjašnjenje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i druge dokaze podnesene u ovome ustavno-sudskom predmetu, utvrđeno je sljedeće:

Podnositelj zahtjeva je, na temelju članka IV.C.3.10.(2)a Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kao ovlaštena osoba, podnio dana 27.04.2017. godine, Ustavnom sudu Federacije zahtjev za ocjenu ustavnosti Osporenog zakona, kao i zahtjev za donošenje privremene mjere kojom bi se obustavila primjena Osporenog zakona do konačne odluke Ustavnog suda Federacije o podnesenom zahtjevu za ocjenu ustavnosti.

Osporeni zakon, usvojio je Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i to Zastupnički dom na sjednici održanoj 13.12.2016. godine, a Dom naroda na sjednici 15.12.2016. godine. Objavljen je u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 101/16 od 23.12.2016. godine, a stupio na pravnu snagu narednog dana od dana objavljivanja, dakle, 24.12.2016. godine. Prije donošenja navedenih dopuna koje su razlog pokretanja postupka ocjene ustavnosti, Osporeni zakon mijenjan je i u 2001. godini.

Ustavni sud Federacije, rješavajući ovaj predmetu u meritumu, održao je sjednicu bez javne rasprave, na temelju članka 13. stavak 1., a u smislu članka 25. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/10 i 18/16).

Ustavni sud Federacije je čuvar Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, njegov zaštitnik i jamči njegovu dosljednu primjenu i poštovanje. S time u svezi, Ustavni sud Federacije, a u odnosu na proceduralni prigovor donošenja Osporenog zakona u skraćenoj formi, ocijenio je da je Parlament Federacije Bosne i Hercegovine usvojio Osporeni zakon po skraćenom postupku u Zastupničkom domu i Domu naroda, ali da nema procesnih propusta u postupku donošenja Osporenog zakona što se tiče tih navoda podnosioca zahtjeva. Ovo iz razloga što je procedura donošenja provedena na način kako je to propisano odredbama poslovnika domova Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, te da, bez obzira na eventualne konsekvence, u pitanju je, o čemu su se u propisanoj proceduri i izjasnili zastupnici, odnosno izaslanici u oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predloženi tekst Osporenog zakona koji nije sadržinski obiman i složen. Stoga prigovor podnosioca zahtjeva u pogledu procedure, po stavu ovog suda, nije utemeljen.

S druge strane, Ustavni sud Federacije je utvrdio da Osporeni zakon sadržajno nije uskladen s odredbama članka II.A.2 (1) c), d) i k) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, te odredbama članka 14. Europske konvencije, komplementarnim Protokolom 12. uz Europsku konvenciju koji propisuje opću zabranu diskriminacije po bilo kojem osnovu, te člankom 1. Protokola 1. Europske konvencije. Ustavni sud Federacije je utvrdio da ustavno i konvencijsko jamstvo jednakosti pred zakonom te opća zabrana diskriminacije po bilo kojem osnovu, kao jedno od najviših vrednota ustavnog poretka, zabranjuje proizvoljno postupanje i zahtjeva jamstvo jednakosti svih osoba pred zakonom. Nejednako se postupanje uvijek negativno odražava na ostvarivanje Ustavom zaštićenih ljudskih prava i temeljnih sloboda, a ta je jednakost pred zakonom propisana u članku II.A.2.(1) c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

Naime, Osporenim zakonom su dugovanja iz osnova radnog odnosa izdvojena u posebnu kategoriju, te je za ovu vrstu dugovanja propisana visina zatezne kamate od 0,2% na godišnjem nivou, dok je istovremeno za sva druga dugovanja stopa zatezne kamate ostala na ranije propisanom nivou od 12% godišnje, što je 60 puta niža stopa zatezne kamate od stope zatezne kamate za dugovanja po bilo kojem drugom osnovu. Navedenom odredbom Osporenog zakona točno određeni krug osoba stavlja se u izrazito nepovoljan i nejednak položaj s obzirom na porijeklo potraživanja, odnosno dužničko-povjerilačkog odnosa. Povjerioci, radnici kojima je dosuđeno potraživanje iz radnog odnosa su, bez jasnog opravdanja, neproporcionalno diskriminirani u odnosu na sve druge povjerioce na koje se odnosi Zakon o visini stope zatezne kamate. U odnosu na predmet ovog ustavnosudskog postupka,

Ustavni sud Federacije je utvrdio da diskriminacija može u određenim okolnostima i pod određenim pretpostavkama biti i po osnovu statusa, a koja se u ovom slučaju sastoji u favoriziranju jedne vrste poslodavca u pogledu mogućnosti (ne)izvršavanja ili projektovanog/namjernog odlaganja izvršavanja njegovih obveza iz radno-pravnog odnosa. Objašnjenje da se ovim štiti viši interes, koji svakako može biti opstojnost proračuna i fiskalna održivost ali pod određenim uvjetima, u konkretnom slučaju nije dokazana. U odgovorima i Izjašnjenju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine nije pokazano da se ovakvim rješenjem stvarno i istinski išlo na ubrzavanje isplate dosuđenih potraživanja iz radnog donosa, nije se odgovorilo na upit o procentualnom učešću ovih dugovanja u odnosu na Proračun Federacije Bosne i Hercegovine nije se odgovorilo ni šta je i da li je, osim ovog izuzetno restriktivnog i neproporcionalnog zakonskog rješenja, išta učinjeno na povećavanju stavki za isplatu potraživanja koja su sudskim odlukama utvrđena, koje su druge mjere, a ne samo na štetu prava radnika iz radnog donosa u tom pravcu eventualno učinjene, niti je data bilo kakva projekcija koja bi eventualno dokazala da ovakav različit tretman (ali svakako ne ovako neproporcionalan) jeste imao za svrhu zaštitu proračuna i fiskalne opstojnosti Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno brže i pravednije rješavanje dugovanja što je bez jasnih dokaza i pokazatelja, samo paušalno navedeno kao razlog predlaganja i donošenja ovakvog rješenja.

Isto tako, članak II.A.2.(1) k) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, jamči svim osobama na teritoriju Federacije pravo na imovinu. Također, odredbom stavka 1. članka 1. Protokola 1. Evropske konvencije propisano je kako slijedi: "Svaka fizička ili pravna osoba ima pravo na neometano uživanje svoje imovine. Nitko ne može biti lišen svoje imovine, osim u javnom interesu i pod uvjetima predviđenim zakonom i općim načelima međunarodnog prava". U konkretnom slučaju nije dokazan javni interes, legitiman cilj, nužnost, a posebice ovakvo zakonsko rješenje ne bi moglo proći test proporcionalnosti. Naime, očigledno je sav teret prenesen isključivo na stranu povjerilaca (radnika kojima je pravomoćnom presudom utvrđeno imovinsko pravo koje potpada pod zaštitu jamstava prava na imovinu), jer druga strana u postupku, kako je već naprijed navedeno, ničim nije suštinski dokazala da je učinila potrebni i nužni napor da pitanje ovih potraživanja proporcionalno riješi i eventualno podijeli teret između povjerilačko-dužničke strane, nego je isključivo zakonodavac posegnuo za očigledno neustavnim rješenjem, a to je donošenje Osporenog zakona s izrazito neproporcionalnom razlikom u stopi zatezne kamate prenošenjem kompletnog tereta na stranu utvrđenog imovinskog prava radnika iz radnog odnosa.

Slijedom iznesenog odlučeno je kao u izreci presude.

Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u sastavu: Aleksandra Martinović, predsjednica Suda, Vesna Budimir, Mirjana Čučković, dr. sc. Šahbaz Džihanović, prof. dr. Edin Muminović, dr. sc. Kata Senjak i Mladen Srdić, suci Suda.

Broj U-30/17
25. rujna 2018. godine
Sarajevo

Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine
Aleksandra Martinović, v. g.

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o захтјеву Потпредседника Федерације Босне и Херцеговине, за оцјену уставности Закона о допуни Закона о висини стопе затезне камате, на основу члана IV.Ц.3.10.(2)а Устава Федерације Босне и Херцеговине, на сједници одржаној 25.9.2018. године, донио је

ПРЕСУДУ

1. Утврђује се да Закон о допуни Закона о висини стопе затеzne камате ("Службене новине Федерације БиХ", бр.

101/16) није у складу са Уставом Федерације Босне и Херцеговине.

2. Пресуду објавити у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Образложење

1. Подносилац захтјева и предмет захтјева

Потпредседник Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: подносилац захтјева) је дана 27.04.2017. године, поднио захтјев за оцјену уставности Закона о допуни Закона о висини стопе затеzne камате (у даљем тексту: Оспорени закон) Уставном суду Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд Федерације).

Овлашћење за подношење захтјева проистиче из одредбе IV.Ц.3.10.(2) а) Устава Федерације Босне и Херцеговине.

2. Странке у поступку

Према одредби члана 39. став 1. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 6/95 и 37/03), странке у овом поступку су: Потпредседник Федерације Босне и Херцеговине, као овлашћени подносилац захтјева, те Представнички дом и Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине као доносиоци Оспореног закона.

3. Битни наводи захтјева

Подносилац захтјева, Оспорени закон, оспорава у формалном и материјалном смислу, како по процедури доношења, тако и по садржају.

Разлози формалне неуставности садржани су у чињеници да је Оспорени закон донесен по скраћеном поступку у Представничком дому и Дому народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, иако за то, како подносилац захтјева наводи, нису били испуњени нужни услови прописани пословницима домова. Пословници домова Парламента Федерације Босне и Херцеговине представљају категорије уставне нарави, на које упућује Устав Федерације Босне и Херцеговине. Одредбом става 1. члана 172. Пословника Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 69/07 и 2/08), прописано је како сlijеди: "Кад није у питању сложен и обиман закон, подносилац приједлога закона може умјесто нацрта поднијети приједлог закона и предложити да се приједлог закона претреса по скраћеном поступку без нацрта закона". Комплементарном одредбом члана 164. Пословника о раду Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 27/03 и 21/09), такође је прописана процедура доношења закона по скраћеном поступку. Одредбама чл. 159. до 190. Пословника Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине, те одредбама чл. 151. до 185. Пословника о раду Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, детаљно је уређен законодавни поступак унутар домова овог представничког тијела, који омогућава доношење закона на транспарентан начин, уз учешће свих посланика, односно делегата, у циљу доношења квалитетних законских рјешења.

Подносилац захтјева сматра да је Оспорени закон донесен по скраћеној процедури која у овом случају представља злоупотребу, а тиме и директно кршење одредаба пословника о раду домова Парламента Федерације Босне и Херцеговине, чиме се нарушавају основни принципи демократичности, јавности и транспарентности, који су у функцији принципа правне сигурности грађана и других субјеката, консеквентног остварења и заштите јавног интереса, те права на рад и права по основу рада широког круга лица у статусу запосленика/радника. Од њиховог

поштивања и консеквентног имплементирања у правни систем земље зависи кохерентност и демократичност тога система, а у овом конкретном случају и правна сигурност учесника у области друштвених односа везаних за остваривање права на рад и права по основу рада, као вриједност "per se". Ријеч је, дакле, о принципима који имају уставни значај и надзаконску правну снагу.

Разлози материјалне неуставности, како подносилац даље наводи, садржани су у чињеници да Оспорени закон, по свом садржају директно крши одредбе Устава Федерације Босне и Херцеговине и бројних међународних инструмената за заштиту људских права и слобода на снази.

Оспореним законом оштећен је широк круг лица/радника која се налазе у радном односу који су у неповољнијем положају у односу на лица која имају потраживања по било којем другом основу, али и у односу на послодавца који се, логично, у овом односу појављује у улози дужника, јер су дуговања из основа радног односа издвојена у посебну категорију, те је за ову врсту дуговања прописана висина затезне камате од 0,2% на годишњем нивоу док је истовремено, за сва друга дуговања стопа затезне камате остала на раније прописаном нивоу од 12% годишње. То је 60 пута нижа стопа затезне камате од стопе затезне камате за дуговања по било којем другом основу. Наведеном одредбом Оспореног закона тачно одређени круг лица/грађана ставља се у изразито неповољан и неједнак положај с обзиром на поријекло потраживања. Примјера ради, кашњење у измиривању потраживања грађана према јавним предузећима у власништву државе (електрична енергија, комуналије, телекомуникације итд.) потенцијално су проузрокована неизвршавањем обавеза од стране послодавца (исплата плате), а санкционише се стопом затезне камате у висини од 12%, чиме се додатно грађани доводе у неравноправан положај, овај пут наспрам државе која се појављује у улози власника ових предузећа. Ситуација постаје још индикативнија уколико се у конкретном односу држава појављује као послодавац лица којем дугује потраживања из радног односа. Све то води даљем, цикличном довођењу широке групе грађана у неравноправан, дискриминирајући положај, те се тиме директно крши и уставом гарантовано право на имовину радника/запосленика, њеним потенцијалним умањивањем на наведене и друге могуће начине.

У смислу наведеног, могућност зарачунавања затезне камате у одређеној и нужно потребној висини треба да послужи као средство одвраћања од преварног/дозлогног понашања послодавца, али и средство за адекватну накнаду савјесној страни у одређеном односу која је своје обавезе правовремено извршила, а без своје кривице није остварила уговорену накнаду. Тако, у потенцијалним будућим случајевима, послодавац који не извршава своје обавезе према радницима могао би бити и награђен у виду разлике између висине камате на штедњу (која износи до 3%) и висине стопе затезне камате на дуговања из радног односа (0,2%) уколико би се одлучио нпр. да умјесто исплате плата радницима исти износ положи на банку у виду штедње, те за период колико би евентуално трајали судски спорови по тужбама радника за неисплаћене плате.

Имајући у виду претходно наведено, одредбама члана 1. Оспореног закона директно је повријеђено право радника/запосленика на једнакост пред законом из члана II.A.2 (1) ц) Устава Федерације Босне и Херцеговине. На овај начин прекршена је и одредба члана II.A.2. (1) д) Устава Федерације Босне и Херцеговине којом се забрањује свака дискриминација по било ком основу, па и по основу статуса, а такође и члана 14. Европске конвенције за заштиту људских

права и основних слобода (у даљем: Европска конвенција), као и Протокола 12. уз Европску конвенцију (општа забрана дискриминације), а која се у овом случају састоји у фаворизирању једне стране послодавца у погледу могућности (не)извршавања или пројектованог/намјерног одлагања извршавања његових обавеза из радно-правног односа на начин који имплицира повреду права по основу рада, а што укључује и повреду права на имовину његових радника/запосленика на напријед наведени начин, гарантовано чланом II.A.2. (1) к) Устава Федерације Босне и Херцеговине, те чланом 1. Протокола 1. Европске конвенције.

Јасно је да потраживања из радног односа представљају нераздвојиви дио имовине лица у радном односу. У том смислу, потпуно је непримјерено у смислу наведене одредбе Европске конвенције прописивање вишеструко мање стопе затезне камате (60 пута) на ову врсту потраживања у односу на све друге врсте потраживања из других односа у које редовно ступају сви грађани, укључујући и лица у радном односу, како је то напријед дијелом описано. С тим у вези директно је прекршена одредба става 3. члана 23. Универзалне декларације о људским правима у вези са њеним чланом 7., као и што су у истом смислу прекршене и одредбе члана 7.а) и) и ии) Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима.

Коначно, подносилац захтјева закључује да је, полазећи од чињенице да је Оспорени закон донесен по скраћеном поступку, директно су и грубо нарушене одредбе пословника Представничког и Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, те, с тим у вези, Оспорени закон се може сматрати неуставним са становишта нарушавања процедуре редовног законодавног поступка. Такођер, одредба члана 1. Оспореног закона је у несагласности са бројним, напријед наведеним одредбама Устава Федерације Босне и Херцеговине и међународних инструмената за заштиту људских права и слобода, па предлаже да Уставни суд Федерације донесе пресуду којом ће изрећи да Оспорени закон није у складу са Уставом Федерације Босне и Херцеговине.

4. Битни наводи одговора на захтјев

Уставни суд Федерације је у смислу члана 16. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине, затражио одговор на захтјев за оцјену уставности Оспореног закона од Парламента Федерације Босне и Херцеговине.

Уставни суд Федерације је, разматрајући захтјев подносиоца оцијенио потребним и додатно затражио актом број У-30/17 од 20.04.2018. године, од Парламента Федерације Босне и Херцеговине, да образложи разлоге за доношење Оспореног Закона по скраћеној процедури, односно за прописивање изузетка у односу на општу законску норму о висини стопе затезне камате. Такође, од овлашћеног предлагача, Владе Федерације Босне и Херцеговине је актом број У-30/17 од 20.04.2018. године, да достави образложење, чињенице и доказе за предлагање Оспореног закона (изузетка) којим је само за одређене категорије дужничко-повјерљачких односа предложена различита затезна камата, укључујући и разлоге за очигледну несправљивост у прописаној висини стопе затезне камате; информацију и доказе на околност у којем поступку, у односу на укупан унутрашњи дуг Федерације Босне и Херцеговине, учествују потраживања по основу дуговања из радног односа; образложење јавног интереса и нужност доношења овакве мјере, са егзактним и пројектованим подацима о ефектима на Буџет Федерације Босне и Херцеговине у односу на општу стопу и у односу на прописани изузетак стопе затезне камате,

као и пројекцију времена потребног за исплату дуговања по овоме основу.

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине је, актом број 02-02-918/17 од 22.05.2018. године, доставио Одговор на захтјев за оцјену уставности.

У одговору Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине је наведено да је уставни основ за доношење Оспореног закона садржан у члану III.1. тачка ц) Устава Федерације Босне и Херцеговине, који је измијењен амандманима VIII, LXXXIX и CVI и члану IV.A.20. (1) д) Устава Федерације Босне и Херцеговине, према којима је у искључивој овласти Федерације доношење прописа о финансијама и финансијским институцијама Федерације и фискална политика, а Парламент Федерације Босне и Херцеговине, уз остале власти предвиђене Уставом Федерације Босне и Херцеговине, одговоран је за доношење закона о обнашању дужности федералне власти. У складу са чланом 172. Пословника Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине и чланом 164. Пословника о раду Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине који предвиђају да се закон може донијети по скраћеном поступку, предложено је да се Оспорени закон донесе у наведеном поступку из разлога што текст Оспореног закона није опсежан нити је садржај сложен.

Доношењем Оспореног закона намјера је да се свим радницима који остварују своја права путем суда, омогући равноправан положај и да у што краћем року исплате потраживани износи утврђени правомоћним одлукама суда уз припадајуће камате, те имајући у виду да је и за остваривање других права грађана кључно одржавање ликвидности привреде и буџета свих разина власти, посебно са стајалишта осигурања редовних средстава за нормално функционисање државе и задовољавању потреба појединих социјалних категорија које се финансирају из буџета свих разина власти. Поновљено је да су финансијска стабилност и фискална одрживост буџета императив за макрофинансијску стабилност и од јавног су интереса за све грађане Босне и Херцеговине, стога сматрамо да није дошло до дискриминације и да сви вјеровници имају једнак третман.

Према информацијама којима располажу, тренутно укупан износ досуђених пресуда из радног односа у различитим јавним субјектима прелази 400 милиона КМ и који се односи само на главницу, односно затезне камате нису укључене у исти износ, а забрињавајући је податак да поједини кантони имају досуђених пресуда које прелазе 60 % износа њихових годишњих прихода. Имајући у виду чињеницу да се ради о пресудама који датирају још из 2010. године, обрачунати износ затезних камата значајно погоршава финансијску дубиозу појединих јавних субјеката, те чак у појединим кантонима и општинама, али и јавним предузећима ове обавезе могу у потпуности блокирати функционисање самој јавног субјекта и дугорочно га дестабилизирати. Влада Федерације Босне и Херцеговине је из напријед наведених разлога утврдила допуну Оспореног закона којим је висину стопе затезне камате из радних односа смањила на 0,2% на годишњој разини чиме је имала за циљ да се заустави прогресиван раст обавеза из судских пресуда и омогући јавним субјектима на направе план измирења обих обавеза у наредном раздобљу уз истодобно очување њихове финансијске стабилности, јер је то најважнији предуслов за заштиту права на имовину и осигуравање могућности исплате потраживања радника у што краћем року, а да истодобно не буду угрожена права грађана по другим основама.

Слиједом свега наведеног, предлаже Уставном суду Федерације да донесе одлуку којом се ће се Захтјев за оцјену уставности Оспореног закона одбити као неоснован.

У прилогу Одговора, Председавајућа Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине доставила је Образложење са информацијом Владе Федерације Босне и Херцеговине број 03-02-1354/2016 од 21.05.2018. године, које је доставила и Влада Федерације Босне и Херцеговине, у којему је наведено, да је свим радницима који остварују своја права путем суда, омогући равноправан положај и да у што краћем року исплате потраживани износи утврђен правоснажним одлукама суда уз припадајуће камате.

Стање унутрашњег дуга Владе Федерације Босне и Херцеговине на дан 31.12.2017. године износи 894,69 милиона КМ. Унутрашњи дуг је дуг настао у складу са законом и емисијом тржишних вриједности папира. Дуг настао у складу са законом односи се на: обавезе према запосленицима бившег Федералног министарства одбране и припадницима Војске Федерације Босне и Херцеговине; Обавезе према добављачима бившег Федералног министарства одбране и Војске Федерације Босне и Херцеговине; Обавезе које подлијежу верификацији: стара девизна штедња (измирује се готовинским исплатама и емисијом обвезница) и ратна потраживања (измирује се готовинским исплатама и емисијом обвезница).

Стање унутрашњег дуга кантона на дан 31.12.2017. године износи 178,22 мил. КМ, а стања унутрашњег дуга градова и општина на дан 31.12.2017. године износи 59,03 мил. КМ. Код израде Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2018. годину, након прикупљених информација од буџетских корисника о свим за примљеним рјешењима о извршењу и трошковима спорова из основа радног односа, утврђен је укупан износ неизмирених обавеза по судским пресудама и рјешењима о извршењу у износу од 69.149.489,00 КМ, од чега се на главницу односи 40.729.537,00 на камату 19.003.085,00 КМ и на припадајуће трошкове спора са каматом на исте 9.416.867,00 КМ. С друге стране, Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2018. годину за измирење наведених обавеза по буџетским корисницима планирано је само 5.350.000,00 КМ. Влада Федерације Босне и Херцеговине је, у циљу уштеда средстава у Буџету Федерације Босне и Херцеговине у 2012. години, за потраживања из радног односа, склопила Споразум са Савезом самосталних синдиката у складу са којим су се закључивали Уговори о вансудској нагодби између Владе Федерације Босне и Херцеговине и потражилаца (службеника и намјештеника). Уговори су се закључивали на основу судских одлука које се односе на потраживања из радног односа за период од 01.10.2008. до 31.12.2010. године (разлика плате, топлог obroка и регреса). Према Уговорима о вансудској нагодби које је Влада Федерације Босне и Херцеговине закључивала, тражиоци извршења одрекли су се камата у цијелости, те је Федерално министарство финансија/Федерално министарство финансија вршило исплату средстава на име главнице и трошкова поступака. Од 01.01.2016. године, по основу Инструкције о начину реализације судских одлука број 07-14-4-8523/15 од 28.12.2015. године, средства за измирење обавеза по основу пресуда из радног односа планирана су на економским кодovima буџетских корисника и реализација истих врши се сходно наведеној инструкцији. Према евиденцијама у Главној књижи трезора, у периоду од 01.01.2016. године до 31.03.2018. године буџетски корисници извршили су исплату средстава у укупном износу од 25.057.871,70 КМ и то: 13.740.915,20 КМ - на име главног дуга; 9.317.900,71 КМ - на име камата; 1.999.056,33 КМ - на име трошкова поступка. Што значи да је

на камате плаћено 37% од укупног износа дуга по овом основу. Обзиром да Федерација Босне и Херцеговине и кантони не могу планирати довољна средства за редовне исплате обавеза из основа радног односа, обавезе билеже континуирани раст и самим тим расту и износи дуга по основу камата. До дана доставе одговора, од стране буџетских корисника у Главној књизи трезора евидентирани су неизмирене обавезе по основу потраживања из радних односа у укупном износу од 25.035.889,00 KM (главни дуг). Износ камата доспјелих на плаћање утврђује се у тренутку измирења дуга, тако да се растом неизмирених обавеза по основу главног дуга из године у годину и значајно повећава и дуг по основу камата, који често прелази износ главног дуга.

Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине није доставио одговор на захтјев подносиоца.

5. Привремена мјера

Уставни суд Федерације одлучујући по захтјеву за издавање привремене мјере донио је Рјешење, број У-30/17 од 12.09.2017. године ("Службене новине Федерације БиХ", број 90/17), којим је привремено обустављена примјена Оспореног закона до доношења одлуке о уставности.

6. Релевантно право

А. Устав Федерације Босне и Херцеговине

Члан II.A.2.(1)

"Федерација ће осигурати примјену највишег нивоа међународно признатих права и слобода утврђених у документима наведеним у Анексу овог устава:

(1) Сва лица на територији Федерације уживају права на:

(...).

ц) једнакост пред законом;

д) забрану сваке дискриминације засноване на раси, боји коже, полу, језику, религији или вјеровању, политичким или другим увјерењима, националном или социјалном поријеклу;

(...).

к) имовину;

(...).

Члан IV.Ц.3.10.(2)а)

(2) Уставни суд:

а) на захтјев Предсједника Федерације, Потпредсједника Федерације, Премијера, замјеника Премијера или на захтјев једне трећине чланова било којег од домова Парламента Федерације, утврђује је ли неки приједлог закона који је усвојен у једном дому Парламента или пак приједлог закона који је усвојен у оба дома, у складу са овим уставом.

(...).

Амандман XVIII

Члан VII.3. Устава Федерације Босне и Херцеговине мијења се и гласи:

"Међународни уговори и други споразуми који су на снази у Босни и Херцеговини и Федерацији, те општа правила међународног права чине дио законодавства Федерације. У случају несагласности међународног уговора, односно споразума и законодавства, преовладава међународни уговор, односно споразум".

Амандман XXXVI

(1) Сваки дом ће већином гласова усвојити свој пословник о раду и изабрати међу својим члановима председавајућег и два потпредседавајућа, који не могу бити из реда истог конститутивног народа или из реда осталих.

Овим амандманом мијења се члан IV.A.3.11. Устава Федерације Босне и Херцеговине.

В. Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода

Члан 14.

Забрана дискриминације

Уживање права и слобода предвиђених у овој Конвенцији обезбјеђује се без дискриминације по било ком основу, као што су пол, раса, боја коже, језик, вјероисповијест, политичко или друго мишљење, национално или социјално поријекло, веза са неком националном мањином, имовно стање, рођење или други статус.

Протокол 1. уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода

Члан 1.

Заштита имовине

Свако физичко или правно лице има право на неометано уживање своје имовине. Нико не може бити лишен своје имовине, осим у јавном интересу и под условима предвиђеним законом и општим принципима међународног права.

Претходне одредбе, међутим, ни на који начин не утичу на право државе да примјењује такве законе које сматра потребним да би надзирала коришћење имовине у складу са општим интересима или да би осигурала наплату пореза или других доприноса или казни.

Протокол 12. уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода

Члан 1.

Општа забрана дискриминације

1. Уживање свих права одређених законом осигураће се без дискриминације на било којој основи као што је спол, раса, боја коже, језик, вјера, политичко или друго мишљење, национално или социјално поријекло, припадност националној мањини, имовина, рођење или други статус.

2. Никога не смију дискриминирати јавна тијела на било којој основи, како је и наведено у ставу 1.

Ц. Закон о висини стопе затезне камате

("Службене новине Федерације БиХ", бр. 27/98 и 51/01)

Члан 1.

Овим законом прописује се висина стопе затезне камате за дужничко-повјерилачке односе, у случају када дужник касни са испуњењем новчане обавезе.

Члан 2.

Дужник који закасни са испуњењем новчане обавезе дугује осим главнице и затезну камату на износ дуга до тренутка исплате, по стопи од 12% годишње.

За период краћи од године дана примјењује се конформни начин обрачуна затезне камате.

Члан 3.

Одредбе овог закона не примјењују се на дужничко-повјерилачке односе који су уређени другим законима.

Члан 4.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о висини затезне камате ("Службене новине Федерације БиХ", број 18/96).

Члан 5.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Д. Закон о допуни Закона о висини стопе затезне камате (Оспорени закон)

("Службене новине Федерације БиХ", број 101/16)

Члан 1.

У закону о висини стопе затезне камате ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 27/98 и 51/01), у члану 2. иза става 2. додаје се нови став 3. који гласи:

"Изузетно од става 1. овог члана на износ главнице одређене извршним исправама (судске пресуде и судска поравнања) и вансудска поравнања из основа радног односа плаћа се затезна камата по стопи од 0,2% годишње".

Члан 2.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Х. Пословник Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине

("Службене новине Федерације БиХ", бр. 69/07 и 02/08)

д) Доношење закона по скраћеном поступку

Члан 172.

Кад није у питању сложен и обиман закон, подносилац приједлога закона може умјесто нацрта поднијети приједлог закона и предложити да се приједлог закона претреса по скраћеном поступку без нацрта закона.

Приједлог закона из претходног става доставља се посланицима у року који не може бити краћи од 14 дана од дана одређеног за одржавање сједнице Представничког дома на којој ће се претресати приједлог закона.

Ако Представнички дом оцијени да није сложен и обиман закон, прихвата приједлог предлагача, те прелази на претрес приједлога закона.

Ако Представнички дом не прихвати да претреса приједлог закона по скраћеном поступку, приједлог закона претресаће као нацрт закона.

И. Пословник о раду Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине

("Службене новине Федерације БиХ", бр. 27/03 и 21/09)

д) Доношење закона по скраћеном поступку

Члан 164.

Кад је то програмом рада Дома народа предвиђено или кад није у питању сложен и обиман закон, подносилац приједлога закона може умјесто нацрта да поднесе приједлог закона и да предложи да се приједлог закона претреса по скраћеном поступку без нацрта закона.

Приједлог закона из претходног става доставља се делегатима и надлежним тијелима у року који не може бити краћи од 15 дана од дана одређеног за одржавање сједнице Дома народа на којој ће се претресати приједлог закона.

Ако доношење закона по скраћеном поступку није предвиђено програмом рада, Дом народа одлучује, као о претходном питању, да ли ће разматрати приједлог закона по скраћеном поступку.

Ако Дом народа оцијени да није сложен и обиман закон и прихвати приједлог предлагача, прелази се на претрес о приједлогу закона.

Ако Дом народа не прихвати да претреса приједлог закона по скраћеном поступку са приједлогом закона ће се поступити као са нацртом и о том нацрту врши се одмах претрес на истој сједници Дома народа.

7. Чињенично стање и став Уставног суда Федерације

Након извршеног увида у поднесени захтјев, одговор Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, Изјашњење Владе Федерације Босне и Херцеговине и друге доказе поднесене у овоме уставно-судском предмету, утврђено је следеће:

Подносилац захтјева је, на основу члана IV.Ц.3.10.(2)а Устава Федерације Босне и Херцеговине, као овлашћено лице, поднио дана 27.04.2017. године, Уставном суду Федерације захтјев за оцјену уставности Оспореног закона, као и захтјев за доношење привремене мјере којом би се обуставила примјена Оспореног закона до коначне одлуке Уставног суда Федерације о поднесеном захтјеву за оцјену уставности.

Оспорени закон, усвојио је Парламент Федерације Босне и Херцеговине и то Представнички дом на сједници одржаној 13.12.2016. године, а Дом народа на сједници 15.12.2016. године. Објављен је у "Службеним новинама Федерације БиХ", број 101/16 од 23.12.2016. године, а ступио на правну снагу наредног дана од дана објављивања, дакле, 24.12.2016. године. Прије доношења наведених допуна које су разлог покретања поступка оцјене уставности, Оспорени закон мијењан је и у 2001. години.

Уставни суд Федерације, рјешавајући овај предмету у меритуму, одржао је сједницу без јавне расправе, на основу члана 13. став 1., а у смислу члана 25. Пословника Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 40/10 и 18/16).

Уставни суд Федерације је чувар Устава Федерације Босне и Херцеговине, његов заштитник и јамчи његово досљедну примјену и поштовање. С тиме у вези, Уставни суд Федерације, а у односу на процедурални приговор доношења Оспореног закона у скраћеној форми, оцијенио је да је Парламент Федерације Босне и Херцеговине усвојио Оспорени закон по скраћеном поступку у Представничком дому и Дому народа, али да нема процесних пропустиа у поступку доношења Оспореног закона што се тиче тих навода подносиоца захтјева. Ово из разлога што је процедура доношења проведена на начин како је то прописано одредбама пословника домова Парламента Федерације Босне и Херцеговине, те да, без обзира на евентуалне консеквенце, у питању је, о чему су се у прописаној процедури и изјаснили посланици, односно делегати у оба дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине, предложени текст Оспореног закона који није садржински обиман и сложен. Стога приговор подносиоца захтјева у погледу процедуре, по ставу овог суда, није основан.

С друге стране, Уставни суд Федерације је утврдио да Оспорени закон садржајно није усклађен са одредбама члана II.A.2 (1) ц), д) и к) Устава Федерације Босне и Херцеговине, те одредбама члана 14. Европске конвенције, комплементарним Протоколом 12. уз Европску конвенцију који прописује општу забрану дискриминације по било којем основу, те чланом 1. Протокола 1. Европске конвенције. Уставни суд Федерације је утврдио да уставно и конвенцијско јамство једнакости пред законом те општа забрана дискриминације по било којем основу, као једно од највиших вредноста уставног поретка, забрањује произвољно поступање и захтјева гаранцију једнакости свих лица пред законом. Неједнако се поступање увијек негативно одражава на остваривање Уставом заштићених људских права и основних слобода, а та је једнакост пред законом прописана у члану II.A.2.(1) ц) Устава Федерације Босне и Херцеговине.

Наиме, Оспореним законом су дуговања из основа радног односа издвојена у посебну категорију, те је за ову врсту дуговања прописана висина затезне камате од 0,2% на годишњем нивоу, док је истовремено за сва друга дуговања стопа затезне камате остала на раније прописаном нивоу од 12% годишње, што је 60 пута нижа стопа затезне камате од стопе затезне камате за дуговања по било којем другом основу. Наведеном одредбом Оспореног закона тачно одређени круг лица ставља се у изразито неповољан и

неједнак положај с обзиром на поријекло потраживања, односно дужничко-повјерљачког односа. Повјериоци, радници којима је досуђено потраживање из радног односа су, без јасног оправдања, непропорционално дискриминисани у односу на све друге повјериоце на које се односи Закон о висини стопе затезне камате. У односу на предмет овог уставносудског поступка, Уставни суд Федерације је утврдио да дискриминација може у одређеним околностима и под одређеним претпоставкама бити и по основу статуса, а која се у овом случају састоји у фаворизирању једне врсте послодавца у погледу могућности (не)извршавања или пројектованог/намјерног одлагања извршавања његових обавеза из радно-правног односа. Објашњење да се овим штити виши интерес, који свакако може бити опстојност буџета и фискална одрживост али под одређеним условима, у конкретном случају није доказана. У одговорима и Изјашњењу Владе Федерације Босне и Херцеговине није показано да се оваквим рјешењем стварно и истински ишло на убрзавање исплате досуђених потраживања из радног односа, није се одговорило на упит о процентуалном учешћу ових дуговања у односу на Буџет Федерације Босне и Херцеговине није се одговорило ни шта је и да ли је, осим овог изузетно рестриктивног и непропорционалног законског рјешења, ишта учињено на повећавању ставки за исплату потраживања која су судским одлукама утврђена, које су друге мјере, а не само на штету права радника из радног односа у том правцу евентуално учињене, нити је дата било каква пројекција која би евентуално доказала да овакав различит третман (али свакако не овако непропорционалан) јесте имао за сврху заштиту буџета и фискалне опстојности Федерације Босне и Херцеговине, односно брже и праведније рјешавање дуговања што је без јасних доказа и показалаца, само паушално наведено као разлог предлагања и доношења оваквог рјешења.

Исто тако, члан II.A.2.(1) к) Устава Федерације Босне и Херцеговине, јамчи свим лицима на територију Федерације право на имовину. Такође, одредбом става 1. члана 1. Протокола 1. Европске конвенције прописано је како сlijеди: "Свако физичко или правно лице има право на неометано уживање своје имовине. Нико не може бити лишен своје имовине, осим у јавном интересу и под условима предвиђеним законом и општим принципима међународног права." У конкретном случају није доказан јавни интерес, легитиман циљ, нужност, а посебно овакво законско рјешење не би могло проћи тест пропорционалности. Наиме, очигледно је сав терет пренесен искључиво на страну повјерљача (радника којима је правоћном пресудом утврђено имовинско право које потпада под заштиту јамстава права на имовину), јер друга страна у поступку, како је већ напријед наведено, ничим није суштински доказала да је учинила потребни и нужни напор да питање ових потраживања пропорционално ријеша и евентуално подијели терет између повјерљачко-дужничке стране, него је искључиво законодавац посегнуо за очигледно неуставним рјешењем, а то је доношење Оспореног закона са изразито непропорционалном разликом у стопи затезне камате преношењем комплетног терета на страну утврђеног имовинског права радника из радног односа.

Слиједом изнесеног одлучено је као у изреци пресуде.

Ову пресуду Уставни суд Федерације донио је једногласно у саставу: Александра Мартиновић, предсједница Суда, Весна Будимир, Мирјана Чучковић, др sc. Шахбаз Џихановић, проф. др Един Муминовић, др sc. Ката Сењак и Младен Срдић, судије Суда.

Број У-30/17
25. септембра 2018. године
Сарајево

Предсједница
Уставног суда Федерације
Босне и Херцеговине
**Александра
Мартиновић**, с. р.

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu Potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, za ocjenu ustavnosti Zakona o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate, na osnovu člana IV.C.3.10.(2)a) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 25.9.2018. godine, donio je

PRESUDU

1. Utvrđuje se da Zakon o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate ("Službene novine Federacije BiH", br. 101/16) nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.
2. Presudu objavi u "Službenim novinama Federacije BiH".

Образложење

1. Podnosilac zahtjeva i predmet zahtjeva

Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) je dana 27.04.2017. godine, podnio zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate (u daljem tekstu: Oспорени закон) Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud Federacije).

Ovlaštenje za podnošenje zahtjeva proističe iz odredbe IV.C.3.10.(2) a) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

2. Stranke u postupku

Prema odredbi člana 39. stav 1. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/95 i 37/03), stranke u ovom postupku su: Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, kao ovlaštени podnosilac zahtjeva, te Predstavnički dom i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine kao donosioci Oспореног закона.

3. Bitni navodi zahtjeva

Podnosilac zahtjeva, Oспорени закон, osporava u formalnom i materijalnom smislu, kako po proceduri donošenja, tako i po sadržaju.

Razlozi formalne neustavnosti sadržani su u činjenici da je Oспорени закон donesen po skraćenom postupku u Predstavničkom domu i Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, iako za to, kako podnosilac zahtjeva navodi, nisu bili ispunjeni nužni uslovi propisani poslovnicaма domova. Poslovnici domova Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine predstavljaju kategorije ustavne naravi, na koje upućuje Ustav Federacije Bosne i Hercegovine. Odredbom става 1. члана 172. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/07 i 2/08), propisano je kako slijedi: "Kad nije u pitanju složen i obiman закон, podnosilac prijedloga zakona može umjesto nacрта podnijeti prijedlog zakona i predložiti da se prijedlog zakona pretresa po skraćenom postupku bez nacрта zakona". Komplementarnom odredbom člana 164. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/03 i 21/09), također je propisana procedura donošenja zakona po skraćenom postupku. Odredbama čl. 159. do 190. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta

Federacije Bosne i Hercegovine, te odredbama čl. 151. do 185. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, detaljno je uređen zakonodavni postupak unutar domova ovog predstavničkog tijela, koji omogućava donošenje zakona na transparentan način, uz učešće svih poslanika, odnosno delegata, u cilju donošenja kvalitetnih zakonskih rješenja.

Podnosilac zahtjeva smatra da je Osporeni zakon donesen po skraćenoj proceduri koja u ovom slučaju predstavlja zloupotrebu, a time i direktno kršenje odredaba poslovnika o radu domova Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čime se narušavaju temeljni principi demokratičnosti, javnosti i transparentnosti, koji su u funkciji principa pravne sigurnosti građana i drugih subjekata, konsekventnog ostvarenja i zaštite javnog interesa, te prava na rad i prava po osnovu rada širokog kruga lica u statusu zaposlenika/radnika. Od njihovog poštivanja i konsekventnog implementiranja u pravni sistem zemlje zavisi koherentnost i demokratičnost toga sistema, a u ovom konkretnom slučaju i pravna sigurnost učesnika u oblasti društvenih odnosa vezanih za ostvarivanje prava na rad i prava po osnovu rada, kao vrijednost "per se". Riječ je, dakle, o principima koji imaju ustavni značaj i nadzakonsku pravnu snagu.

Razlozi materijalne neustavnosti, kako podnosilac dalje navodi, sadržani su u činjenici da Osporeni zakon, po svom sadržaju direktno krši odredbe Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i brojnih međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava i sloboda na snazi.

Osporenim zakonom oštećen je širok krug lica/radnika koja se nalaze u radnom odnosu koji su u nepovoljnijem položaju u odnosu na lica koja imaju potraživanja po bilo kojem drugom osnovu, ali i u odnosu na poslodavca koji se, logično, u ovom odnosu pojavljuje u ulozi dužnika, jer su dugovanja iz osnova radnog odnosa izdvojena u posebnu kategoriju, te je za ovu vrstu dugovanja propisana visina zatezne kamate od 0,2% na godišnjem nivou dok je istovremeno, za sva druga dugovanja stopa zatezne kamate ostala na ranije propisanom nivou od 12% godišnje. To je 60 puta niža stopa zatezne kamate od stope zatezne kamate za dugovanja po bilo kojem drugom osnovu. Navedenom odredbom Osporenog zakona tačno određeni krug lica/građana stavlja se u izrazito nepovoljan i nejednak položaj s obzirom na porijeklo potraživanja. Primjera radi, kašnjenje u izmirivanju potraživanja građana prema javnim preduzećima u vlasništvu države (električna energija, komunalije, telekomunikacije itd.) potencijalno su prouzrokovana neizvršavanjem obaveza od strane poslodavca (isplata plate), a sankcioniše se stopom zatezne kamate u visini od 12%, čime se dodatno građani dovode u neravnopravan položaj, ovaj put naspram države koja se pojavljuje u ulozi vlasnika ovih preduzeća. Situacija postaje još indikativnija ukoliko se u konkretnom odnosu država pojavljuje kao poslodavac lica kojem duguje potraživanja iz radnog odnosa. Sve to vodi daljem, cikličnom dovođenju široke grupe građana u neravnopravan, diskriminirajući položaj, te se time direktno krši i ustavom garantovano pravo na imovinu radnika/zaposlenika, njenim potencijalnim umanjivanjem na navedene i druge moguće načine.

U smislu navedenog, mogućnost zaračunavanja zatezne kamate u određenoj i nužno potrebnoj visini treba da posluži kao sredstvo odvratanja od prevarnog/doloznog ponašanja poslodavca, ali i sredstvo za adekvatnu naknadu savjesnoj strani u određenom odnosu koja je svoje obaveze pravovremeno izvršila, a bez svoje krivice nije ostvarila ugovorenu naknadu. Tako, u potencijalnim budućim slučajevima, poslodavac koji ne izvršava svoje obaveze prema radnicima mogao bi biti i nagrađen u vidu razlike između visine kamate na štednju (koja iznosi do 3%) i visine stope zatezne kamate na dugovanja iz radnog odnosa (0,2%) ukoliko bi se odlučio npr. da umjesto isplate plata radnicima isti iznos položi na banku u vidu štednje, te za period

koliko bi eventualno trajali sudski sporovi po tužbama radnika za neisplaćene plate.

Imajući u vidu prethodno navedeno, odredbama člana 1. Osporenog zakona direktno je povrijeđeno pravo radnika/zaposlenika na jednakost pred zakonom iz člana II.A.2 (1) c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Na ovaj način prekršena je i odredba člana II.A.2. (1) d) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine kojom se zabranjuje svaka diskriminacija po bilo kom osnovu, pa i po osnovu statusa, a također i člana 14. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem: Evropska konvencija), kao i Protokola 12. uz Evropsku konvenciju (opšta zabrana diskriminacije), a koja se u ovom slučaju sastoji u favoriziranju jedne strane poslodavca u pogledu mogućnosti (ne)izvršavanja ili projektovanog/namjernog odlaganja izvršavanja njegovih obaveza iz radno-pravnog odnosa na način koji implicira povredu prava po osnovu rada, a što uključuje i povredu prava na imovinu njegovih radnika/zaposlenika na naprijed navedeni način, garantovano članom II.A.2. (1) k) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, te članom 1. Protokola 1. Evropske konvencije.

Jasno je da potraživanja iz radnog odnosa predstavljaju nerazdvojni dio imovine lica u radnom odnosu. U tom smislu, potpuno je neprimjereno u smislu navedene odredbe Evropske konvencije propisivanje višestruko manje stope zatezne kamate (60 puta) na ovu vrstu potraživanja u odnosu na sve druge vrste potraživanja iz drugih odnosa u koje redovno stupaju svi građani, uključujući i lica u radnom odnosu, kako je to naprijed dijelom opisano.

S tim u vezi direktno je prekršena odredba stava 3. člana 23. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima u vezi sa njenim članom 7., kao i što su u istom smislu prekršene i odredbe člana 7.a) i) i ii) Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

Konačno, podnosilac zahtjeva zaključuje da je, polazeći od činjenice da je Osporeni zakon donesen po skraćenom postupku, direktno su i grubo narušene odredbe poslovnika Predstavničkog i Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, te, s tim u vezi, Osporeni zakon se može smatrati neustavnim sa stanovišta narušavanja procedure redovnog zakonodavnog postupka. Također, odredba člana 1. Osporenog zakona je u nesaglasnosti sa brojnim, naprijed navedenim odredbama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava i sloboda, pa predlaže da Ustavni sud Federacije donese presudu kojom će izreći da Osporeni zakon nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

4. Bitni navodi odgovora na zahtjev

Ustavni sud Federacije je u smislu člana 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, zatražio odgovor na zahtjev za ocjenu ustavnosti Osporenog zakona od Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Ustavni sud Federacije je, razmatrajući zahtjev podnosioca ocijenio potrebnim i dodatno zatražio aktom broj U-30/17 od 20.04.2018. godine, od Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, da obrazloži razloge za donošenje Osporenog Zakona po skraćenoj proceduri, odnosno za propisivanje izuzetka u odnosu na opštu zakonsku normu o visini stope zatezne kamate. Također, od ovlaštenog predlagača, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine je aktom broj U-30/17 od 20.04.2018. godine, da dostavi obrazloženje, činjenice i dokaze za predlaganje Osporenog zakona (izuzetka) kojim je samo za određene kategorije dužničko-povjerilačkih odnosa predložena različita zatezna kamata, uključujući i razloge za očiglednu nesrazmjernost u propisanoj visini stope zatezne kamate; informaciju i dokaze na okolnost u kojem postotku, u odnosu na ukupan unutrašnji dug Federacije Bosne i Hercegovine, učestvuju potraživanja po osnovu dugovanja iz radnog odnosa; obrazloženje javnog interesa i nužnost

donošenja ovakve mjere, sa egzaktnim i projektovanim podacima o efektima na Budžet Federacije Bosne i Hercegovine u odnosu na opštu stopu i u odnosu na propisani izuzetak stope zatezne kamate, kao i projekciju vremena potrebnog za isplatu dugovanja po ovome osnovu.

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je, aktom broj 02-02-918/17 od 22.05.2018. godine, dostavio Odgovor na zahtjev za ocjenu ustavnosti.

U odgovoru Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je navedeno da je ustavni osnov za donošenje Osporenog zakona sadržan u članu III.1. tačka c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, koji je izmijenjen amandmanima VIII, LXXXIX i CVI i članu IV.A.20. (1) d) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, prema kojima je u isključivoj ovlasti Federacije donošenje propisa o finansijama i finansijskim institucijama Federacije i fiskalna politika, a Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, uz ostale ovlasti predviđene Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, odgovoran je za donošenje zakona o obnašanju dužnosti federalne vlasti. U skladu sa članom 172. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i članom 164. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koji predviđaju da se zakon može donijeti po skraćenom postupku, predloženo je da se Osporeni zakon donese u navedenom postupku iz razloga što tekst Osporenog zakona nije opsežan niti je sadržaj složen.

Donošenjem Osporenog zakona namjera je da se svim radnicima koji ostvaruju svoja prava putem suda, omogućiti ravnopravan položaj i da u što kraćem roku isplate potraživani iznosi utvrđeni pravomoćnim odlukama suda uz pripadajuće kamate, te imajući u vidu da je i za ostvarivanje drugih prava građana ključno održavanje likvidnosti privrede i budžeta svih razina vlasti, posebno sa stajališta osiguranja redovnih sredstava za normalno funkcionisanje države i zadovoljavanju potreba pojedinih socijalnih kategorija koje se finansiraju iz budžeta svih razina vlasti. Ponovljeno je da su finansijska stabilnost i fiskalna održivost budžeta imperativ za makrofinansijsku stabilnost i od javnog su interesa za sve građane Bosne i Hercegovine, stoga smatramo da nije došlo do diskriminacije i da svi vjerovnici imaju jednak tretman.

Prema informacijama kojima raspolažu, trenutno ukupan iznos dosuđenih presuda iz radnog odnosa u različitim javnim subjektima prelazi 400 miliona KM i koji se odnosi samo na glavnice, odnosno zatezne kamate nisu uključene u isti iznos, a zabrinjavajući je podatak da pojedini kantoni imaju dosuđenih presuda koje prelaze 60% iznosa njihovih godišnjih prihoda. Imajući u vidu činjenicu da se radi o presudama koji datiraju još iz 2010. godine, obračunati iznos zateznih kamata značajno pogoršava finansijsku dubiozu pojedinih javnih subjekata, te čak u pojedinim kantonima i opštinama, ali i javnim preduzećima ove obaveze mogu u potpunosti blokirati funkcionisanje samoj javnog subjekta i dugoročno ga destabilizirati. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je iz naprijed navedenih razloga utvrdila dopunu Osporenog zakona kojim je visinu stope zatezne kamate iz radnih odnosa smanjila na 0,2% na godišnjoj razini čime je imala za cilj da se zaustavi progresivan rast obaveza iz sudskih presuda i omogućiti javnim subjektima na naprave plan izmirenja obih obaveza u narednom razdoblju uz istodobno očuvanje njihove finansijske stabilnosti, jer je to najvažniji preduslov za zaštitu prava na imovinu i osiguravanje mogućnosti isplate potraživanja radnika u što kraćem roku, a da istodobno ne budu ugrožena prava građana po drugim osnovama.

Slijedom svega navedenog, predlaže Ustavnom sudu Federacije da donese odluku kojom se će se Zahtjev za ocjenu ustavnosti Osporenog zakona odbiti kao neosnovan.

U prilogu Odgovora, Predsjedavajuća Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine dostavila je Obrazloženje sa informacijom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine broj 03-02-1354/2016 od 21.05.2018. godine, koje je dostavila i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, u kojemu je navedeno, da je svim radnicima koji ostvaraju svoja prava putem suda, omogućiti ravnopravan položaj i da u što kraćem roku isplate potraživani iznosi utvrđeni pravomoćnim odlukama suda uz pripadajuće kamate.

Stanje unutrašnjeg duga Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2017. godine iznosi 894,69 miliona KM. Unutrašnji dug je dug nastao u skladu sa zakonom i emisijom tržišnih vrijednosti papira. Dug nastao u skladu sa zakonom odnosi se na: obaveze prema zaposlenicima bivšeg Federalnog ministarstva odbrane i pripadnicima Vojske Federacije Bosne i Hercegovine; Obaveze prema dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine; Obaveze koje podliježu verifikaciji: stara devizna štednja (izmiruje se gotovinskim isplatama i emisijom obveznica) i ratna potraživanja (izmiruje se gotovinskim isplatama i emisijom obveznica).

Stanje unutrašnjeg duga kantona na dan 31.12.2017. godine iznosi 178,22 mil. KM, a stanja unutrašnjeg duga gradova i opština na dan 31.12.2017. godine iznosi 59,03 mil. KM. Kod izrade Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, nakon prikupljenih informacija od budžetskih korisnika o svim zaprimljenim rješenjima o izvršenju i troškovima sporova iz osnova radnog odnosa, utvrđeno je ukupan iznos neizmirenih obaveza po sudskim presudama i rješenjima o izvršenju u iznosu od 69.149.489,00 KM, od čega se na glavnice odnosi 40.729.537,00 na kamatu 19.003.085,00 KM i na pripadajuće troškove spora sa kamatom na iste 9.416.867,00 KM. S druge strane, Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za izmirenje navedenih obaveza po budžetskim korisnicima planirano je samo 5.350.000,00 KM. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, u cilju ušteda sredstava u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine u 2012. godini, za potraživanja iz radnog odnosa, sklopila Sporazum sa Savezom samostalnih sindikata u skladu sa kojim su se zaključivali Ugovori o vansudskoj nagodbi između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i potražilaca (službenika i namještenika). Ugovori su se zaključivali na osnovu sudskih odluka koje se odnose na potraživanja iz radnog odnosa za period od 01.10.2008. do 31.12.2010. godine (razlika plate, toplog obroka i regresa). Prema Ugovorima o vansudskoj nagodbi koje je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zaključivala, tražioci izvršenja odrekli su se kamata u cijelosti, te je Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija vršilo isplatu sredstava na ime glavnice i troškova postupaka. Od 01.01.2016. godine, po osnovu Instrukcije o načinu realizacije sudskih odluka broj 07-14-4-8523/15 od 28.12.2015. godine, sredstva za izmirenje obaveza po osnovu presuda iz radnog odnosa planirana su na ekonomskim kodovima budžetskih korisnika i realizacija istih vrši se shodno navedenoj instrukciji. Prema evidencijama u Glavnoj knjizi trezora, u periodu od 01.01.2016. godine do 31.03.2018. godine budžetski korisnici izvršili su isplatu sredstava u ukupnom iznosu od 25. 057.871,70 KM i to: 13.740.915,20 KM – na ime glavnog duga; 9.317.900,71 KM – na ime kamata; 1.999.056,33 KM - na ime troškova postupka. Što znači da je na kamate plaćeno 37% od ukupnog iznosa duga po ovom osnovu. Obzirom da Federacija Bosne i Hercegovine i kantoni ne mogu planirati dovoljna sredstva za redovne isplate obaveza iz osnova radnog odnosa, obaveze bilježe kontinuirani rast i samim tim rastu i iznosi duga po osnovu kamata. Do dana dostave odgovora, od strane budžetskih korisnika u Glavnoj knjizi trezora evidentirane su neizmirene obaveze po osnovu potraživanja iz radnih odnosa u ukupnom

iznosu od 25.035.889,00 KM (glavni dug). Iznos kamata dospjelih na plaćanje utvrđuje se u trenutku izmirenja duga, tako da se rastom neizmirenih obaveza po osnovu glavnog duga iz godine u godinu i značajno povećava i dug po osnovu kamata, koji često prelazi iznos glavnog duga.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nije dostavio odgovor na zahtjev podnosioca.

5. Privremena mjera

Ustavni sud Federacije odlučujući po zahtjevu za izdavanje privremene mjere donio je Rješenje, broj U-30/17 od 12.09.2017. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 90/17), kojim je privremeno obustavljena primjena Osporenog zakona do donošenja odluke o ustavnosti.

6. Relevantno pravo

A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

Član II.A.2.(1)

"Federacija će osigurati primjenu najvišeg nivoa međunarodno priznatih prava i sloboda utvrđenih u dokumentima navedenim u Aneksu ovog ustava:

- (1) Sva lica na teritoriji Federacije uživaju prava na:

(...).

c) jednakost pred zakonom;

d) zabranu svake diskriminacije zasnovane na rasi, boji kože, polu, jeziku, religiji ili vjerovanju, političkim ili drugim uvjerenjima, nacionalnom ili socijalnom porijeklu;

(...).

k) imovinu;

(...).

Član IV.C.3.10.(2)a)

- (2) Ustavni sud:

a) na zahtjev Predsjednika Federacije, Potpredsjednika Federacije, Premijera, zamjenika Premijera ili na zahtjev jedne trećine članova bilo kojeg od domova Parlamenta Federacije, utvrđuje je li neki prijedlog zakona koji je usvojen u jednom domu Parlamenta ili pak prijedlog zakona koji je usvojen u oba doma, u skladu sa ovim ustavom.

(...).

Amandman XVIII

Član VII.3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine mijenja se i glasi:

"Međunarodni ugovori i drugi sporazumi koji su na snazi u Bosni i Hercegovini i Federaciji, te opšta pravila međunarodnog prava čine dio zakonodavstva Federacije. U slučaju nesaglasnosti međunarodnog ugovora, odnosno sporazuma i zakonodavstva, prevladava međunarodni ugovor, odnosno sporazum".

Amandman XXXVI

- (1) Svaki dom će većinom glasova usvojiti svoj poslovnik o radu i izabrati među svojim članovima predsjedavajućeg i dva potpredsjedavajuća, koji ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda ili iz reda ostalih.

Ovim amandmanom mijenja se član IV.A.3.11. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

B. Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

Član 14.

Zabrana diskriminacije

Uživanje prava i sloboda predviđenih u ovoj Konvenciji obezbjeđuje se bez diskriminacije po bilo kom osnovu, kao što su pol, rasa, boja kože, jezik, vjeroispovijest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, veza sa nekom nacionalnom manjinom, imovno stanje, rođenje ili drugi status.

Protokol 1. uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

Član 1.

Zaštita imovine

Svako fizičko ili pravno lice ima pravo na neometano uživanje svoje imovine. Niko ne može biti lišen svoje imovine, osim u javnom interesu i pod uslovima predviđenim zakonom i opštim principima međunarodnog prava.

Prethodne odredbe, međutim, ni na koji način ne utječu na pravo države da primjenjuje takve zakone koje smatra potrebnim da bi nadzirala korištenje imovine u skladu sa opštim interesima ili da bi osigurala naplatu poreza ili drugih doprinosa ili kazni.

Protokol 12. uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

Član 1.

Opšta zabrana diskriminacije

1. Uživanje svih prava određenih zakonom osigurat će se bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi kao što je spol, rasa, boja kože, jezik, vjera, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, pripadnost nacionalnoj manjini, imovina, rođenje ili drugi status.
2. Nikoga ne smiju diskriminirati javna tijela na bilo kojoj osnovi, kako je i navedeno u stavu 1.

C. Zakon o visini stope zatezne kamate

("Službene novine Federacije BiH", br. 27/98 i 51/01)

Član 1.

Ovim zakonom propisuje se visina stope zatezne kamate za dužničko-povjeraličke odnose, u slučaju kada dužnik kasni sa ispunjenjem novčane obaveze.

Član 2.

Dužnik koji zakasni sa ispunjenjem novčane obaveze dužuje osim glavnice i zateznu kamatu na iznos duga do trenutka isplate, po stopi od 12% godišnje.

Za period kraći od godine dana primjenjuje se konformni način obračuna zatezne kamate.

Član 3.

Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na dužničko-povjeraličke odnose koji su uređeni drugim zakonima.

Član 4.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o visini zatezne kamate ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/96).

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

D. Zakon o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate (Osporeni zakon)

("Službene novine Federacije BiH", broj 101/16)

Član 1.

U zakonu o visini stope zatezne kamate ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/98 i 51/01), u članu 2. iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Izuzetno od stava 1. ovog člana na iznos glavnice određene izvršnim ispravama (sudske presude i sudska poravnanja) i vansudska poravnanja iz osnova radnog odnosa plaća se zatezna kamata po stopi od 0,2% godišnje".

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

H. Poslovnik Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

("Službene novine Federacije BiH", br. 69/07 i 02/08)

d) Donošenje zakona po skraćenom postupku

Član 172.

Kad nije u pitanju složen i obiman zakon, podnosilac prijedloga zakona može umjesto nacrtu podnijeti prijedlog zakona i predložiti da se prijedlog zakona pretresa po skraćenom postupku bez nacrtu zakona.

Prijedlog zakona iz prethodnog stava dostavlja se poslanicima u roku koji ne može biti kraći od 14 dana od dana određenog za održavanje sjednice Predstavničkog doma na kojoj će se pretresati prijedlog zakona.

Ako Predstavnički dom ocijeni da nije složen i obiman zakon, prihvata prijedlog predlagачa, te prelazi na pretres prijedloga zakona.

Ako Predstavnički dom ne prihvati da pretresa prijedlog zakona po skraćenom postupku, prijedlog zakona pretresaće kao nacrt zakona.

I. Poslovnik o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

("Službene novine Federacije BiH", br. 27/03 i 21/09)

d) Donošenje zakona po skraćenom postupku

Član 164.

Kad je to programom rada Doma naroda predviđeno ili kad nije u pitanju složen i obiman zakon, podnosilac prijedloga zakona može umjesto nacrtu da podnese prijedlog zakona i da predloži da se prijedlog zakona pretresa po skraćenom postupku bez nacrtu zakona.

Prijedlog zakona iz prethodnog stava dostavlja se delegatima i nadležnim tijelima u roku koji ne može biti kraći od 15 dana od dana određenog za održavanje sjednice Doma naroda na kojoj će se pretresati prijedlog zakona.

Ako donošenje zakona po skraćenom postupku nije predviđeno programom rada, Dom naroda odlučuje, kao o prethodnom pitanju, da li će razmatrati prijedlog zakona po skraćenom postupku.

Ako Dom naroda ocijeni da nije složen i obiman zakon i prihvati prijedlog predlagачa, prelazi se na pretres o prijedlogu zakona.

Ako Dom naroda ne prihvati da pretresa prijedlog zakona po skraćenom postupku sa prijedlogom zakona će se postupiti kao sa nacrtom i o tom nacrtu vrši se odmah pretres na istoj sjednici Doma naroda.

7. Činjenično stanje i stav Ustavnog suda Federacije

Nakon izvršenog uvida u podneseni zahtjev, odgovor Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Izjašnjenje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i druge dokaze podnesene u ovome ustavno-sudskom predmetu, utvrđeno je sljedeće:

Podnosilac zahtjeva je, na osnovu člana IV.C.3.10.(2)a) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kao ovlašteno lice, podnio dana 27.04.2017. godine, Ustavnom sudu Federacije zahtjev za ocjenu ustavnosti Osporenog zakona, kao i zahtjev za donošenje privremene mjere kojom bi se obustavila primjena Osporenog zakona do konačne odluke Ustavnog suda Federacije o podnesenom zahtjevu za ocjenu ustavnosti.

Osporeni zakon, usvojio je Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i to Predstavnički dom na sjednici održanoj 13.12.2016. godine, a Dom naroda na sjednici 15.12.2016. godine. Objavljen je u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 101/16 od 23.12.2016. godine, a stupio na pravnu snagu narednog dana od dana objavljivanja, dakle, 24.12.2016. godine. Prije donošenja navedenih dopuna koje su razlog pokretanja postupka ocjene ustavnosti, Osporeni zakon mijenjan je i u 2001. godini.

Ustavni sud Federacije, rješavajući ovaj predmetu u meritumu, održao je sjednicu bez javne rasprave, na osnovu člana 13. stav 1., a u smislu člana 25. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/10 i 18/16).

Ustavni sud Federacije je čuvar Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, njegov zaštitnik i jamči njegovu dosljednu primjenu i poštovanje. S time u vezi, Ustavni sud Federacije, a u odnosu na proceduralni prigovor donošenja Osporenog zakona u skraćenoj formi, ocijenio je da je Parlament Federacije Bosne i Hercegovine usvojio Osporeni zakon po skraćenom postupku u Predstavničkom domu i Domu naroda, ali da nema procesnih propusta u postupku donošenja Osporenog zakona što se tiče tih navoda podnosioca zahtjeva. Ovo iz razloga što je procedura donošenja provedena na način kako je to propisano odredbama poslovnika domova Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, te da, bez obzira na eventualne konsekvence, u pitanju je, o čemu su se u propisanoj proceduri i izjasnili poslanici, odnosno delegati u oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predloženi tekst Osporenog zakona koji nije sadržinski obiman i složen. Stoga prigovor podnosioca zahtjeva u pogledu procedure, po stavu ovog suda, nije osnovan.

S druge strane, Ustavni sud Federacije je utvrdio da Osporeni zakon sadržajno nije usklađen sa odredbama člana II.A.2 (1) c), d) i k) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, te odredbama člana 14. Evropske konvencije, komplementarnim Protokolom 12. uz Evropsku konvenciju koji propisuje opštu zabranu diskriminacije po bilo kojem osnovu, te članom 1. Protokola 1. Evropske konvencije. Ustavni sud Federacije je utvrdio da ustavno i konvencijsko jamstvo jednakosti pred zakonom te opšta zabrana diskriminacije po bilo kojem osnovu, kao jedno od najviših vrednota ustavnog poretka, zabranjuje proizvoljno postupanje i zahtjeva garanciju jednakosti svih lica pred zakonom. Nejednako se postupanje uvijek negativno odražava na ostvarivanje Ustavom zaštićenih ljudskih prava i osnovnih sloboda, a ta je jednakost pred zakonom propisana u članu II.A.2.(1) c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

Naime, Osporenim zakonom su dugovanja iz osnova radnog odnosa izdvojena u posebnu kategoriju, te je za ovu vrstu dugovanja propisana visina zatezne kamate od 0,2% na godišnjem nivou, dok je istovremeno za sva druga dugovanja stopa zatezne kamate ostala na ranije propisanom nivou od 12% godišnje, što je 60 puta niža stopa zatezne kamate od stope zatezne kamate za dugovanja po bilo kojem drugom osnovu. Navedenom odredbom Osporenog zakona tačno određeni krug lica stavlja se u izrazito nepovoljan i nejednak položaj s obzirom na porijeklo potraživanja, odnosno dužničko-povjerilačkog odnosa. Povjerioci, radnici kojima je dosuđeno potraživanje iz radnog odnosa su, bez jasnog opravdanja, neproporcionalno diskriminirani u odnosu na sve druge povjerioce na koje se odnosi Zakon o visini stope zatezne kamate. U odnosu na predmet ovog ustavnosudskog postupka, Ustavni sud Federacije je utvrdio da diskriminacija može u određenim okolnostima i pod određenim pretpostavkama biti i po osnovu statusa, a koja se u ovom slučaju sastoji u favoriziranju jedne vrste poslodavca u pogledu mogućnosti (ne)izvršavanja ili projektovanog/namjernog odlaganja izvršavanja njegovih obaveza iz radno-pravnog odnosa. Objašnjenje da se ovim štiti viši interes, koji svakako može biti opstojnost budžeta i fiskalna održivost ali pod određenim uslovima, u konkretnom slučaju nije dokazana. U odgovorima i Izjašnjenju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine nije pokazano da se ovakvim rješenjem stvarno i istinski išlo na ubrzanje isplate dosuđenih potraživanja iz radnog donosa, nije se odgovorilo na upit o procentualnom učešću ovih dugovanja u odnosu na Budžet Federacije Bosne i Hercegovine nije se odgovorilo ni šta je i da li je, osim ovog izuzetno restriktivnog i neproporcionalnog zakonskog rješenja, išta učinjeno na

povećavanju stavki za isplatu potraživanja koja su sudskim odlukama utvrđena, koje su druge mjere, a ne samo na štetu prava radnika iz radnog donosa u tom pravu eventualno učinjene, niti je data bilo kakva projekcija koja bi eventualno dokazala da ovakav različit tretman (ali svakako ne ovako neproporcionalan) jeste imao za svrhu zaštitu budžeta i fiskalne opstojnosti Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno brže i pravednije rješavanje dugovanja što je bez jasnih dokaza i pokazalaca, samo paušalno navedeno kao razlog predlaganja i donošenja ovakvog rješenja.

Isto tako, član II.A.2.(1) k) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, jamči svim licima na teritoriju Federacije pravo na imovinu. Također, odredbom stava 1. člana 1. Protokola 1. Evropske konvencije propisano je kako slijedi: "Svako fizičko ili pravno lice ima pravo na neometano uživanje svoje imovine. Niko ne može biti lišen svoje imovine, osim u javnom interesu i pod uslovima predviđenim zakonom i opštim principima međunarodnog prava." U konkretnom slučaju nije dokazan javni interes, legitiman cilj, nužnost, a posebno ovakvo zakonsko rješenje ne bi moglo proći test proporcionalnosti. Naime, očigledno je sav teret prenesen isključivo na stranu povjerilaca (radnika kojima je pravomoćnom presudom utvrđeno imovinsko pravo koje potpada pod zaštitu jamstava prava na imovinu), jer druga strana u postupku, kako je već naprijed navedeno, ničim nije suštinski dokazala da je učinila potrebni i nužni napor da pitanje ovih potraživanja proporcionalno riješi i eventualno podijeli teret između povjerilačko-dužničke strane, nego je isključivo zakonodavac posegnuo za očigledno neustavnim rješenjem, a to je donošenje Osporenog zakona sa izrazito neproporcionalnom razlikom u stopi zatezne kamate prenošenjem kompletnog tereta na stranu utvrđenog imovinskog prava radnika iz radnog odnosa.

Slijedom iznesenog odlučeno je kao u izreci presude.

Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u sastavu: Aleksandra Martinović, predsjednica Suda, Vesna Budimir, Mirjana Čučković, dr. sc. Šahbaz Džihanović, prof. dr. Edin Muminović, dr. sc. Kata Senjak i Mladen Srđić, sudije Suda.

Predsjednica

Broj U-30/17
25. septembra 2018. godine
Sarajevo

Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine
Aleksandra Martinović, s. r.

FEDERALNI STOŽER/ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

1646

Na temelju točke III alineja 2. Odluke o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama i kantonima za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 60/06, 08/10 i 21/14), na prijedlog Federalnog povjerenstva za procjenu štete, Federalni stožer civilne zaštite donosi

ODLUKU O ODOBRAVANJU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA SANIRANJE DIJELA ŠTETA OPĆINI MAGLAJ

I

Odobrava se izdvajanje sredstava kao jednokratna novčana pomoć za saniranje dijela šteta izazvanih poplavama i klizištima na oštećenim stambenim objektima, poljoprivredi i infrastrukturnim objektima, Općini Maglaj u iznosu od 250.000,00 KM.

II

Sredstva iz točke I ove Odluke isplatit će se, umanjena za iznos sredstava koji je ravnatelj Federalne uprave civilne zaštite dodijelio Odlukom o isplati akontacije jednokratne novčane pomoći općini Maglaj broj: 05-14/36-268/2018 od 22.06.2018.

godine, iz sredstava podračuna otvorenog u okviru Jedinственог рачуна Riznice pod nazivom FMF - Poseban transakcijski račun sredstava za zaštitu i spašavanje broj: 102-050-0000107474 otvoren kod UNION BANKA DD Sarajevo, razdjel 46, glava 4601, Federalna uprava civilne zaštite, ekonomski kod: 614100 – Tekući transferi drugim nivoima vlasti – transfer za elementarne nepogode i druge nesreće (iz sredstava na podračunu).

III

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Federalna uprava civilne zaštite i Federalno ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.

IV

Općinski načelnik je dužan podnijeti izvješće sa kompletnom finansijskom dokumentacijom o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih sukladno točki I ove Odluke, Federalnom stožeru civilne zaštite, putem Federalnog povjerenstva za procjenu štete, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.

V

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 12-02/10-529/2018

30. listopada 2018. godine
Sarajevo

Zapovjednica
Jelka Milićević, v. r.

На основу тачке III алинеја 2. Одлуке о поступку и критеријима за додјелу једнократне новчане помоћи опћинама и кантонима за отклањање штета насталих од природних и других несрећа ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 60/06, 08/10 и 21/14), на приједлог Федералне комисије за процјену штете, Федерални штаб цивилне заштите доноси

ODLUKU O ODOBRAVAЊU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA SANIRANJE DIJELA ŠTETA OPĆINI MAGLAJ

I

Odobrava se izdvajanje sredstava kao jednokratna novčana pomoć za saniranje dijela šteta izazvanih poplavama i klizištima na oštećenim stambenim objektima, poljoprivredi i infrastrukturnim objektima, Općini Maglaj u iznosu od 250.000,00 KM.

II

Sredstva iz тачке I ове Одлуке исплатит ће се, умањена за износ средстава који је директор Федералне управе цивилне заштите додијелио Одлуком о исплати аконтације једнократне новчане помоћи опћини Маглај број: 05-14/36-268/2018 од 22.06.2018. године, из средстава подрачуна отвореног у оквиру Јединственог рачуна Трезора под називом ФМФ - Посебан трансакцијски рачун средстава за заштиту и спасавање број: 102-050-0000107474 отворен код УНИОН БАНКА ДД Сарајево, раздјел 46, глава 4601, Федерална управа цивилне заштите, економски код: 614100 – Текући трансфери другим нивоима власти – трансфер за елементарне непогоде и друге несреће (из средстава на подрачуну).

III

За реализацију ове Одлуке задужују се Федерална управа цивилне заштите и Федерално министарство финансија/Федерално министарство финансија, свако у оквиру своје надлежности.

IV

Опћински начелник је дужан поднијети извјештај са комплетном финансијском документацијом о намјенском утрошку средстава додијелених у складу са тачком I ове Одлуке, Федералном штабу цивилне заштите, путем Федералне комисије за процјену штета, у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

V

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Број 12-02/10-529/2018

30. октобра 2018. године

Сарајево

Заповједница

Јелка Милићевић, с. р.

На основу тачке III алинеја 2. Одлуке о поступку и критеријима за додјелу једнократне новчане помоћи опћинама и кантонима за отклањање штета насталих од природних и других несрећа ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 60/06, 08/10 и 21/14), на приједлог Федералне комисије за процјену штете, Федерални штаб цивилне заштите доноси

**ODLUKU
O ODOBRAVANJU JEDNOKRATNE NOVČANE
POMOĆI ZA SANIRANJE DIJELA ŠTETA OPĆINI
MAGLAJ**

I

Одобрава се издвајање средстава као једнократна новчана помоћ за санирање дијела штета изазваних поплавама и клизиштима на оштећеним стамбеним објектима, пољопривреди и инфраструктурним објектима, Опћини Маглај у износу од 250.000,00 КМ.

II

Средства из тачке I ове Одлуке исплатит ће се, уманјена за износ средстава који је директор Федералне управе цивилне заштите додијелио Одлуком о исплати аконтације једнократне новчане помоћи опћини Маглај број: 05-14/36-268/2018 од 22.06.2018. године, из средстава подрачуна отвореног у оквиру Јединственог рачуна Трезора под називом FMF - Посебан трансакцијски рачун средстава за заштиту и спаšавање број: 102-050-0000107474 отворен код UNION BANKA DD Сарајево, раздјел 46, глава 4601, Федерална управа цивилне заштите, економски код: 614100 – Текући трансфери другим нивоима власти – трансфер за елементарне непогоде и друге несреће (из средстава на подрачуна).

III

За реализацију ове Одлуке задужују се Федерална управа цивилне заштите и Федерално министарство финансија/Федерално министарство финансија, свако у оквиру своје надлежности.

IV

Опћински начелник је дужан поднијети извјештај са комплетном финансијском документацијом о намјенском утрошку средстава додијелених у складу са тачком I ове Одлуке, Федералном штабу цивилне заштите, путем Федералне комисије за процјену штета, у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.

V

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Број 12-02/10-529/2018

30. октобра 2018. године

Сарајево

Заповједница

Јелка Милићевић, с. р.

1647

На основу тачке III алинеја 2. Одлуке о поступку и критеријима за додјелу једнократне новчане помоћи опћинама и кантонима за отклањање штета насталих од природних и других несрећа ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 60/06, 08/10 и 21/14), на приједлог Федералног повјеренства за процјену штете, Федерални стоžер цивилне заштите доноси

**ODLUKU
O ODOBRAVANJU JEDNOKRATNE NOVČANE
POMOĆI ZA SANIRANJE DIJELA ŠTETA OPĆINI
KALESIJA**

I

Одобрава се издвајање средстава као једнократна новчана помоћ за санирање дијела штета на оштећеним стамбеним објектима, инфраструктурним објектима, као и за санацију клизишта изазваних поплавама, Опћини Калесија у износу од 190.000,00 КМ.

II

Средства из тачке I ове Одлуке исплатит ће се из средстава подрачуна отвореног у оквиру Јединственог рачуна Ризнице под називом FMF - Посебан трансакцијски рачун средстава за заштиту и спаšавање број 102-050-0000107474 отворен код UNION BANKA DD Сарајево, раздјел 46, глава 4601, Федерална управа цивилне заштите, економски код: 614100 - Текући трансфери другим нивоима власти - трансфер за елементарне непогоде и друге несреће (из средстава на подрачуна).

III

За реализацију ове Одлуке задужују се Федерална управа цивилне заштите и Федерално министарство финансија/Федерално министарство финансија, свако у оквиру своје надлежности.

IV

Опћински начелник је дужан поднијети извјешће са комплетном финансијском документацијом о намјенском утрошку средстава додијелених суkladно тачки I ове Одлуке, Федералном стоžеру цивилне заштите, путем Федералне комисије за процјену штете, у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.

V

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Број 12-02/10-529-1/2018

30. listopada 2018. године

Сарајево

Заповједница

Јелка Милићевић, в. р.

На основу тачке III алинеја 2. Одлуке о поступку и критеријима за додјелу једнократне новчане помоћи опћинама и кантонима за отклањање штета насталих од природних и других несрећа ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 60/06, 08/10 и 21/14), на приједлог Федералне комисије за процјену штете, Федерални штаб цивилне заштите доноси

**ODLUKU
O ODOBRAVANJU JEDNOKRATNE NOVČANE
POMOĆI ZA SANIRANJE DIJELA ŠTETA OPĆINI
KALESIJA**

I

Одобрава се издвајање средстава као једнократна новчана помоћ за санирање дијела штета на оштећеним стамбеним објектима, инфраструктурним објектима, као и за санацију клизишта изазваних поплавама, Опћини Калесија у износу од 190.000,00 КМ.

II

Sredstva iz тачке I ове Одлуке исплатит ће се из средстава подрачуна отвореног у оквиру Јединственог рачуна Трезора под називом ФМФ - Посебан трансакцијски рачун средстава за заштиту и спасавање број: 102-050-0000107474 отворен код УНИОН БАНКА ДД Сарајево, раздјел 46, глава 4601, Федерална управа цивилне заштите, економски код: 614100 - Текући трансфери другим нивоима власти - трансфер за елементарне непогоде и друге несреће (из средстава на подрачуну).

III

За реализацију ове Одлуке задужују се Федерална управа цивилне заштите и Федерално министарство финансија/Федерално министарство финансија, свако у оквиру своје надлежности.

IV

Опћински начелник је дужан поднијети извјештај са комплетном финансијском документацијом о намјенском утрошку средстава додијељених у складу са тачком I ове Одлуке, Федералном штабу цивилне заштите, путем Федералне комисије за процјену штете, у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.

V

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Број 12-02/10-529-1/2018

30. октобра 2018. године

Сарајево

Заповједница

Јелка Милићевић, с. р.

На основу тачке III алинеја 2. Одлуке о поступку и критеријима за дојелу једнократне новчане помоћи опћинама и кантонима за отклањање штета насталих од природних и других несрећа ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 60/06, 08/10 и 21/14), на приједлог Федералне комисије за процјену штете, Федерални штаб цивилне заштите доноси

**ODLUKU
O ODOBRAVANJU JEDNOKRATNE NOVČANE
POMOĆI ZA SANIRANJE DIJELA ŠTETA OPĆINI
KALESIJA**

I

Одобрава се издвајање средстава као једнократна новчана помоћ за санирање дијела штета на оштећеним стамбеним објектима, инфраструктурним објектима, као и за санацију клизишта изазваних поплавама, Опћини Калесија у износу од 190.000,00 КМ.

II

Средства из тачке I ове Одлуке исплатит ће се из средстава подрачуна отвореног у оквиру Јединственог рачуна Трезора под називом ФМФ - Посебан трансакцијски рачун средстава за заштиту и спасавање број 102-050-0000107474 отворен код UNION BANKA DD Сарајево, раздјел 46, глава 4601, Федерална управа цивилне заштите, економски код: 614100 - Текући трансфери другим нивоима власти - трансфер за елементарне непогоде и друге несреће (из средстава на подрачуну).

III

За реализацију ове Одлуке задужују се Федерална управа цивилне заштите и Федерално министарство финансија/Федерално министарство финансија, свако у оквиру своје надлежности.

IV

Опћински начелник је дужан поднијети извјештај са комплетном финансијском документацијом о намјенском утрошку средстава додијељених у складу са тачком I ове Одлуке,

Федералном штабу цивилне заштите, путем Федералне комисије за процјену штете, у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.

V

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Број 12-02/10-529-1/2018

30. октобра 2018. године

Сарајево

Заповједница

Јелка Милићевић, с. р.

1648

На основу тачке III алинеја 2. Одлуке о поступку и критеријима за дојелу једнократне новчане помоћи опћинама и кантонима за отклањање штета насталих од природних и других несрећа ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 60/06, 08/10 и 21/14), на приједлог Федералног повјеренства за процјену штете, Федерални стоžер цивилне заштите доноси

**ODLUKU
O ODOBRAVANJU JEDNOKRATNE NOVČANE
POMOĆI ZA SANIRANJE DIJELA ŠTETA OPĆINAMA
POSAVSKOG KANTONA**

I

Одобрава се издвајање средстава као једнократна новчана помоћ опћинама Посавског кантона за санацију дијела штета на пољопривредним културама изазваних сушом, у укупном износу од 230.000,00 КМ, и то:

1. Орашје у износу од 115.000,00 КМ,
2. Одžак у износу од 82.800,00 КМ и
3. Домалјевац-Šamac у износу од 32.200,00 КМ.

II

Средства из тачке I ове Одлуке исплатит ће се из средстава подрачуна отвореног у оквиру Јединственог рачуна Ризнице под називом ФМФ - Посебан трансакцијски рачун средстава за заштиту и спасавање број: 102-050-0000107474 отворен код UNION BANKA DD Сарајево, раздјел 46, глава 4601, Федерална управа цивилне заштите, економски код: 614100 - Текући трансфери другим нивоима власти - трансфер за елементарне непогоде и друге несреће (из средстава на подрачуну).

III

За реализацију ове Одлуке задужују се Федерална управа цивилне заштите и Федерално министарство финансија/Федерално министарство финансија, свако у оквиру своје надлежности.

IV

Опћински начелници опћина из тачке I подточ. 1., 2. и 3. ове Одлуке дужни су поднијети извјешће са комплетном финансијском документацијом о намјенском утрошку средстава додијељених суkladно тоčki I ове Одлуке, Федералном стоžеру цивилне заштите, путем Федералног повјеренства за процјену штете, у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.

V

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Број 12-02/10-529-2/18

30. listopada 2018. године

Сарајево

Заповједница

Јелка Милићевић, в. р.

На основу тачке III алинеја 2. Одлуке о поступку и критеријима за дојелу једнократне новчане помоћи опћинама и кантонима за отклањање штета насталих од природних и других несрећа ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 60/06, 08/10 и 21/14), на приједлог Федералне

комисије за процјену штете, Федерални штаб цивилне заштите доноси

**ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ
ПОМОЋИ ЗА САНИРАЊЕ ДИЈЕЛА ШТЕТА
ОПШТИНАМА ПОСАВСКОГ КАНТОНА**

I

Одобрава се издвајање средстава као једнократна новчана помоћ општинама Посавског кантона за санацију дијела штета на пољопривредним културама изазваних сушом, у укупном износу од 230.000,00 КМ, и то:

1. Орашје у износу од 115.000,00 КМ,
2. Оџак у износу од 82.800,00 КМ и
3. Домаљевац-Шамац у износу од 32.200,00 КМ.

II

Средства из тачке I ове Одлуке исплатит ће се из средстава подрачуна отвореног у оквиру Јединственог рачуна Трезора под називом ФМФ - Посебан трансакцијски рачун средстава за заштиту и спашавање број: 102-050-0000107474 отворен код УНИОН БАНКА ДД Сарајево, раздјел 46, глава 4601, Федерална управа цивилне заштите, економски код: 614100 – Текући трансфери другим нивоима власти - трансфер за елементарне непогоде и друге несреће (из средстава на подрачуну).

III

За реализацију ове Одлуке задужују се Федерална управа цивилне заштите и Федерално министарство финансија/Федерално министарство финансија, свако у оквиру своје надлежности.

IV

Општински начелници општина из тачке I подтач. 1., 2. и 3. ове Одлуке дужни су поднијети извјештај са комплетном финансијском документацијом о намјенском утрошку средстава додијељених у складу са тачком I ове Одлуке, Федералном штабу цивилне заштите, путем Федералне комисије за процјену штете, у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

V

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Број 12-02/10-529-2/18

30. октобра 2018. године

Сарајево

Заповједница

Јелка Милићевић, с. р.

На основу тачке III алинеја 2. Одлуке о поступку и критеријима за додјелу једнократне новчане помоћи општинама и кantonима за отклањање штета насталих од природних и других несрећа ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 60/06, 08/10 и 21/14), на приједлог Федералне комисије за процјену штете, Федерални штаб цивилне заштите доноси

**ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАНЈУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ
ПОМОЋИ ЗА САНИРАНЈЕ ДИЈЕЛА ШТЕТА ОПШТИНАМА
ПОСАВСКОГ КАНТОНА**

I

Одобрава се издвајање средстава као једнократна новчана помоћ општинама Посавског кантона за санацију дијела штета на пољопривредним културама изазваних сушом, у укупном износу од 230.000,00 КМ, и то:

1. Орашје у износу од 115.000,00 КМ,
2. Одџак у износу од 82.800,00 КМ и
3. Домаљевац-Šamac у износу од 32.200,00 КМ.

II

Средства из тачке I ове Одлуке исплатит ће се из средстава подрачуна отвореног у оквиру Јединственог рачуна Трезора под називом ФМФ - Посебан трансакцијски рачун средстава за заштиту и спашавање број: 102-050-0000107474 отворен код УНИОН БАНКА ДД Сарајево, раздјел 46, глава 4601, Федерална управа цивилне заштите, економски код: 614100 – Текући трансфери другим нивоима власти - трансфер за елементарне непогоде и друге несреће (из средстава на подрачуну).

III

За реализацију ове Одлуке задужују се Федерална управа цивилне заштите и Федерално министарство финансија/Федерално министарство финансија, свако у оквиру своје надлежности.

IV

Општински начелници општина из тачке I подтач. 1., 2. и 3. ове Одлуке дужни су поднијети извјештај са комплетном финансијском документацијом о намјенском утрошку средстава додијељених у складу са тачком I ове Одлуке, Федералном штабу цивилне заштите, путем Федералне комисије за процјену штете, у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.

V

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Број 12-02/10-529-2/18

30. октобра 2018. године

Сарајево

Заповједница

Јелка Милићевић, с. р.

**AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

1649

На основу чланка 17. став 7 Закона о осигурању од одговорности за моторна возила и остале одредбе о обвезном осигурању од одговорности ("Службене новине Федерације БиХ", број 24/05) и чланка 12. Статута Агенције за надзор осигурања Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 84/17), Стручни савјет Агенције за надзор осигурања Федерације Босне и Херцеговине, на 19. сједници одржаној 23.10. 2018. године, доноси

**ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О БРОЈУ ГЛАСОВА
ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ ЗАШТИТНОГ ФОНДА
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
У 2018. ГОДИНИ**

Чланак 1.

У Одлуци о броју гласова чланова скупштине Заштитног фонда Федерације Босне и Херцеговине у 2018. години ("Службене новине Федерације БиХ", број 10/18) у чланку 2. ријеч "47" замјенjuje се с ријечи "48".

Чланак 2.

У чланку 3. у тојчи 7. ријеч "3" замјенjuje се с ријечи "5", а тојчка 11. брише се.

Досадашње тојчке 12. до 18. постају тојчке 11. до 17.

Чланак 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Број 021-3035-2/18
23. listopada 2018. године
Сарајево

Предсједник
Стручног савјета
Mr. sci. **Edita Kalajdžić**, v. r.

На основу члана 17. став 7 Закона о осигурању од одговорности за моторна возила и остале одредбе о

обавезном осигурању од одговорности ("Службене новине Федерације БиХ", број 24/05) и члана 12. Статута Агенције за надзор осигурања Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 84/17), Стручни савјет Агенције за надзор осигурања Федерације Босне и Херцеговине, на 19. сједници одржаној 23.10. 2018. године, доноси

**ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О БРОЈУ ГЛАСОВА
ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ ЗАШТИТНОГ ФОНДА
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
У 2018. ГОДИНИ**

Члан 1.

У Одлуци о броју гласова чланова скупштине Заштитног фонда Федерације Босне и Херцеговине у 2018. години ("Службене новине Федерације БиХ", број 10/18) у члану 2. ријеч "47" замјењује се с ријечи "48".

Члан 2.

У члану 3. у тачки 7. ријеч "3" замјењује се с ријечи "5", а тачка 11. брише се.

Досадашње тачке 12. до 18. постају тачке 11. до 17.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Број 021-3035-2/18	Предсједник
23. октобра 2018. године	Стручног савјета
Сарајево	Мр sci. Едита Калајџић , с. р.

На основу члана 17. став 7 Закона о осигурању од одговорности за моторна возила и остале одредбе о обавезном осигурању од одговорности ("Службене новине Федерације БиХ", број 24/05) и члана 12. Статута Агенције за надзор осигурања Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 84/17), Стручни савјет Агенције за надзор осигурања Федерације Босне и Херцеговине, на 19. сједници одржаној 23.10. 2018. године, доноси

**ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О БРОЈУ ГЛАСОВА
ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ ЗАШТИТНОГ ФОНДА
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
У 2018. ГОДИНИ**

Члан 1.

У Одлуци о броју гласова чланова скупштине Заштитног фонда Федерације Босне и Херцеговине у 2018. години ("Службене новине Федерације БиХ", број 10/18) у члану 2. ријеч "47" замјењује се с ријечи "48".

Члан 2.

У члану 3. у тачки 7. ријеч "3" замјењује се с ријечи "5", а тачка 11. брише се.

Досадашње тачке 12. до 18. постају тачке 11. до 17.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Број 021-3035-2/18	Предсједник
23. октобра 2018. године	Стручног савјета
Сарајево	Мр sci. Едита Калајџић , с. р.

1650

На основу члана 17. ст. 1-4 Закона о осигурању од одговорности за моторна возила и остале одредбе о обавезном осигурању од одговорности ("Службене новине Федерације БиХ",

број 24/05) и члана 12. Статута Агенције за надзор осигурања Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 84/17), Стручни савјет Агенције за надзор осигурања Федерације Босне и Херцеговине, на 19. сједници одржаној 23.10. 2018. године, доноси

**ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДОПРИНОСУ
ЗАШТИТНОМ ФОНДУ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ У 2018. ГОДИНИ**

Чланак 1.

У Одлуци о доприносу Заштитном фонду Федерације Босне и Херцеговине у 2018. години ("Службене новине Федерације БиХ", број 10/18) у члану 3. у тачки 7. ријеч "18.680 КМ" замјењује се с ријечи "29.210 КМ", а тачка 11. брише се.

Досадашње тачке 12. до 18. постају тачке 11. до 17.

Чланак 2.

Иза члана 5. додаје се чланак 5а. који гласи:

"Обвеза друштву из члана 3. тачка 7. за плаћање доприноса Заштитном фонду Федерације Босне и Херцеговине теће од 04.05.2018. године".

Чланак 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Број 021-3035-3/18	Предсједник
23. listopada 2018. године	Стручног савјета
Сарајево	Мр sci. Едита Калајџић , в. г.

На основу члана 17. ст. 1-4 Закона о осигурању од одговорности за моторна возила и остале одредбе о обавезном осигурању од одговорности ("Службене новине Федерације БиХ", број 24/05) и члана 12. Статута Агенције за надзор осигурања Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 84/17), Стручни савјет Агенције за надзор осигурања Федерације Босне и Херцеговине, на 19. сједници одржаној 23.10.2018. године, доноси

**ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДОПРИНОСУ
ЗАШТИТНОМ ФОНДУ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ У 2018. ГОДИНИ**

Члан 1.

У Одлуци о доприносу Заштитном фонду Федерације Босне и Херцеговине у 2018. години ("Службене новине Федерације БиХ", број 10/18) у члану 3. у тачки 7. ријеч "18.680 КМ" замјењује се с ријечи "29.210 КМ", а тачка 11. брише се.

Досадашње тачке 12. до 18. постају тачке 11. до 17.

Члан 2.

Иза члана 5. додаје се члан 5а. који гласи:

"Обвеза друштву из члана 3. тачка 7. за плаћање доприноса Заштитном фонду Федерације Босне и Херцеговине теће од 04.05.2018. године".

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Број 021-3035-3/18	Предсједник
23. октобра 2018. године	Стручног савјета
Сарајево	Мр sci. Едита Калајџић , с. р.

Na osnovu člana 17. st. 1-4 Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 24/05) i člana 12. Statuta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Sužbene novine Federacije BiH", broj 84/17), Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, na 19. sjednici održanoj 23.10.2018. godine, donosi

**ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DOPRINOSU
ZAŠTITNOM FONDU FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE U 2018. GODINI**

Član 1.

U Odluci o doprinosu Zaštitnom fondu Federacije Bosne i Hercegovine u 2018. godini ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/18) u članu 3. u tački 7. riječ "18.680 KM" zamjenjuje se s riječi "29.210 KM", a tačka 11. briše se.

Dosadašnje tačke 12. do 18. postaju tačke 11. do 17.

Član 2.

Iza člana 5. dodaje se član 5a. koji glasi:

"Obaveza društvu iz člana 3. tačka 7. za plaćanje doprinosa Zaštitnom fondu Federacije Bosne i Hercegovine teče od 04.05.2018. godine".

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 021-3035-3/18
23. oktobra 2018. godine
Sarajevo

Predsjednik
Stručnog savjeta
Mr. sci. **Edita Kalajdžić**, s. r.

**FEDERALNI ZAVOD ZA
MIROVINSKO/PENZIJSKO I INVALIDSKO
OSIGURANJE**

1651

Na osnovu člana 6. Zakona o organizaciji penzijsko/mirovinskog i invalidskog osiguranja FBiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 32/01 i 18/05), člana 6. Statuta Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje ("Službene novine Federacije BiH", br. 38/03 i 86/15) i člana 8. i 15. Pravilnika o postupku utvrđivanja radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/12), na zahtjev JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja "Zenica" - d.o.o. Zenica, a uz saglasnost Federalnog ministarstva rada i socijalne politike broj 04-35/25-2505/18 ID od 18.10.2018. godine, Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, na 7. sjednici održanoj 25.10.2018. godine u Sarajevu, donosi

ODLUKU

**O REVIZIJI I UTVRĐIVANJU RADNIH MJESTA NA
KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA
UVEĆANIM TRAJANJEM U JP ELEKTROPRIVREDA
BiH D.D. - SARAJEVO, ZAVISNO DRUŠTVO RUDNIK
MRKOG UGLJA "ZENICA" D.O.O. - ZENICA**

Član 1.

Ovom odlukom u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja "Zenica" d.o.o. - Zenica u čijem su sastavu slijedeće organizacione jedinice: I - Uprava društva, II - Služba uprave, III - Služba zaštite na radu, IV - Jamski pogon "Stara jama", "Raspotočje" i "Stranjani", V - Pogon "Separacije", VI - Radna jedinica elektro-mašinski remont i

održavanje i VII - Radna jedinica Zavod za tehničku zaštitu, projektovanje i geodetska mjerenja, u skladu sa članom 89. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/98, 49/00, 32/01, 73/05, 59/06, 4/09 i 55/12), a sve u vezi sa Odlukom o utvrđivanju poslova odnosno radnih zadataka na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju ("Službeni list SRBiH", br. 10/76, 33/84, 22/85, 37/85, 3/87, 17/89, 35/90 i 3/93), utvrđuju se:

1. Revidirana - provjerena radna mjesta na kojima se staž osiguranja i dalje računa sa uvećanim trajanjem.
2. Stepeni uvećanja staža osiguranja, koji se priznaju za svakih 12 mjeseci efektivno provedenih na radnim mjestima, na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.
3. Datum od kada se ova Odluka primjenjuje.

Član 2.

**REVIDIRANA - PROVJERENA RADNA MJESTA U JP
ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO, ZAVISNO
DRUŠTVO RUDNIK MRKOG UGLJA "ZENICA" D.O.O. -
ZENICA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA I DALJE
RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM**

Potvrđuju se radna mjesta na kojima i dalje postoje uvjeti za računanje staža osiguranja sa uvećanim trajanjem u organizacionim jedinicama JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja "Zenica" d.o.o. - Zenica i to kako slijedi:

I - UPRAVA DRUŠTVA

1. Izvršni direktor za tehničke poslove

II - SLUŽBA UPRAVE

1. Glavni inženjer za proizvodnju
2. Glavni inženjer za ventilaciju
3. Glavni inženjer za elektro poslove
4. Glavni inženjer za mašinske poslove
5. Glavni inženjer za geologiju
6. Glavni inženjer za rudarstvo
(raniji naziv inženjer rudarski)
7. Inženjer za investicione radove
(raniji naziv inženjer za novu tehnologiju)

III - SLUŽBA ZAŠTITE NA RADU

1. Rukovodilac Službe zaštite na radu
2. Inspektor za rudarske poslove
3. Inspektor za elektro poslove
4. Inspektor za mašinske poslove
5. Referent zaštite na radu

**IV - JAMSKI POGONI "STARA JAMA", "RASPOTOČJE"
I "STRANJANI"**

1. Upravnik jame
2. Rukovodilac rudarskih radova
3. Inženjer za otkopavanje
4. Smjenski rudarski inženjer
(raniji naziv Smjenski pogonski inženjer - rudarski)
5. Inženjer za geologiju
6. Poslovođa rudarskih radova
7. Glavni nadzornik proizvodnje
8. Tehničar za proizvodnju
9. Tehničar rudarski
10. Smjenski poslovođa
11. Nadzornik širokog čela - komornog otkopa
(raniji naziv nadzornik komornog otkopa)
12. Nadzornik komornog otkopa
13. Rukovalac mašine za izradu jamskih prostorija
14. Rukovalac otkopne mašine
(raniji naziv rukovalac otkopnih mašina)
15. Pomoćni rukovalac otkopne mašine

- (raniji naziv pomoćni rukovaoci otkopnih mašina)
16. Kopač hidrauličar (raniji naziv kopač na hidraulici)
 17. Lagumaš
 18. Izdavač i dopremač eksploziva
 19. Kopač I
 20. Kopač II
 21. Pomoćni kopač I
 22. Pomoćni kopač II
 23. Radnik na utovaru i transportu
 24. Radnik na dopremi
 25. Rukovalac transportnih signala
 26. Rukovalac utovarne stanice
 27. Motordžija
 28. Vozač aku lokomotive
 29. Pratilac voza
 30. Signalista na navozištu
 31. Pomoćni signalista na navozištu
 32. Rukovalac vitla
 33. Rukovodilac službe za ViO
 34. Inženjer za ViO
 35. Poslovođa ViO
 36. Glavni nadzornik ViO
 37. Tehničar za ventilaciju
 38. Tehničar rudarski
 39. Smjenski nadzornik ViO
 40. Nadzornik ViO
 41. Nadzornik za PPZ i prašinu
 42. Kopač na održavanju i vjetrenju I
 43. Kopač na održavanju i vjetrenju II
 44. Pomoćni kopač na održavanju i vjetrenju I
 45. Pomoćni kopač na održavanju i vjetrenju II
 46. Radnik na održavanju i vjetrenju
 47. Specijalista za rad u oknu
 48. Rukovodilac mašinske službe
 49. Inženjer za mašinske poslove
 50. Inženjer za odvodnjavanje i transport
 51. Poslovođa mašinske službe
 52. Glavni nadzornik mašinske službe
 53. Pogonski mašinski tehničar
 54. Mašinski tehničar
 55. Smjenski nadzornik mašinske službe
 56. Dežurni bravar I
 57. Dežurni bravar II
 58. Rukovalac sisaljski
 59. Vođa mašinske montažne grupe
 60. Bravar na transportu i montaži I
 61. Bravar na transportu i montaži II
 62. Bravar na održavanju mehanizacije I
 63. Bravar na održavanju mehanizacije II
 64. Bravar na održavanju mehanizacije III
 65. Bravar na održavanju sisaljki I
 66. Bravar na održavanju sisaljki II
 67. Bravar na održavanju sisaljki
 68. Mazač postrojenja u jami
 69. Varilac bravara
 70. Specijalista za održavanje izvoznog stroja
 71. Bravar na održavanju izvoz. stroja I
 72. Bravar na održavanju izvoz. stroja II
 73. Bravar na održavanju izvoznog stroja (raniji naziv bravara na održavanju izvoz. stroja I i II)
 74. Mehaničar I
 75. Mehaničar II
 76. Rukovodilac elektro službe
 77. Inženjer za elektro poslove
 78. Poslovođa elektro službe
 79. Glavni nadzornik elektro službe

80. Pogonski elektro tehničar
81. Referent za tehničku dokumentaciju i "S" uređaje
82. Smjenski nadzornik elektro službe
83. Dežurni električar I
84. Dežurni električar II
85. Vođa elektro montažne grupe
86. Električar na transportu i montaži I
87. Električar na transportu i montaži II
88. Električar na transportu i montaži III
89. Specijalista za izvozno okno
90. Električar na održavanju akulokom. i remize
91. Električar za izvozni stroj I
92. Električar za izvozni stroj II
93. Elektro nadzornik sistema metanometrije
94. Dežurni električar. za metanometriju. i signal. govorne. uređaje
95. Poslovođa istražnih bušenja
96. Bušač I
97. Bušač II
98. Pomoćni bušač
99. Pomoćni radnik na bušenju
100. Starješina čete za spasavanje
101. Vođa ekipe čete za spasavanje
102. Član čete za spasavanje

V - POGON "SEPARACIJA"

1. Mašinovoda dizel lokomotive (raniji naziv mašinovoda parnih lokomotiva)
2. Rukovalac manevre
3. Ložač parnih lokomotiva

VI - RADNA JEDINICA ELEKTRO-MAŠINSKI REMONT I ODRŽAVANJE

1. Tehnički rukovodilac RJ EMRIO
2. Rukovodilac elektro remonta i održavanja
3. Poslovođa elektro remonta i održavanja
4. Referent za tehničku dokume i "S" uređaje
5. Rukovodilac mašinskog remonta i održavanja
6. Poslovođa mašinskog remonta i održavanja

VII - RADNA JEDINICA ZAVOD ZA TEHNIČKU ZAŠTITU, PROJEKTOVANJE I GEODETSKA MJERENJA

1. Tehnički rukovodilac RJ ZTPiGM
2. Rukovodilac Službe projektovanja
3. Samostalni projektant rudarski
4. Samostalni projektant mašinski
5. Samostalni projektant elektro
6. Rukovodilac službe za ventilaciju
7. Inspektor za fizikalne štetnosti
8. Nadzornik za mikroklimu
9. Nadzornik za PPZ i prašinu u službi ventilacije
10. Rukovodilac Službe mjerništva
11. Inženjer geodezije
12. Glavni jamski mjerač
13. Jamski mjerač
14. Pomoćni jamski mjerač
15. Figurant
16. Upravnik Centralne stanice za spasavanje
17. Instruktor
18. Oružar i serviser

Član 3.

Svakih 12 mjeseci efektivno provedenih na poslovima odnosno radnim zadacima iz člana 2. ove Odluke računa se sa stepenom uvećanja kako slijedi:

- Za radna mjesta iz člana 2. ove Odluke, pod brojem: I - tačka 1;
- II - tačka 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7;

III - tačka 1, 2, 3, 4 i 5;
IV - tačka 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 25, 26, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 41, 48, 49, 50, 53, 54, 58, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 100, 101 i 102;

VI - tačka 1, 2, 3, 4, 5 i 6;

VII - tačka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18;

utvrđuje se stepen uvećanja staža za svakih 12 mjeseci provedenih na radu kao 15 mjeseci (stepen 12/15).

- Za radna mjesta iz člana 2. ove Odluke, pod brojem:

IV - 6, 7, 18, 24, 27, 28, 29, 32, 35, 36, 47, 51, 52, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 96, 97, 98 i 99.

V - 1, 2 i 3;

utvrđuje se stepen uvećanja staža za svakih 12 mjeseci provedenih na radu kao 16 mjeseci (stepen 12/16).

- Za radna mjesta iz člana 2. ove Odluke, pod brojem:

IV - 10, 11, 12, 17, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 55, 56, 57, 82, 83 i 84.

utvrđuje se stepen uvećanja staža za svakih 12 mjeseci provedenih na radu kao 17 mjeseci (stepen 12/17).

- Za radna mjesta iz člana 2. ove Odluke, pod brojem:

IV - 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 i 23.

utvrđuje se stepen uvećanja staža za svakih 12 mjeseci provedenih na radu kao 18 mjeseci (stepen 12/18).

Član 4.

Radnicima koji rade na poslovima iz člana 2. ove Odluke, staž osiguranja sa uvećanim trajanjem računat će se samo za vrijeme koje su efektivno proveli na radu.

Član 5.

Računanje staža osiguranja sa uvećanim trajanjem do dana stupanja na snagu ove Odluke, vršit će se na način kako je to utvrđeno ranijim propisima.

Član 6.

Obavezuje se JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja "Zenica" d.o.o. - Zenica, da sa ovom Odlukom uskladi opće akte kojim je uređena predmetna oblast.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj UOFZ-59/18

25. oktobra/listopada 2018. godine

Sarajevo

Predsjedavajući
Eugen Čubela, s. r.

(SI-1287/18-F)

MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

1652

Na osnovu člana 28. Zakona o notarima ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), ministar Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona donosi

ODLUKU

O PONIŠTENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR JEDNOG (1) NOTARA SA SLUŽBENIM SJEDIŠTEM U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU

I

Poništava se konkurs sa izbor jednog (1) notara sa službenim sjedištem u Zeničko-dobojskom kantonu i to:

- za Grad Zenica - 1 notar sa sjedištem u Gradu Zenica

objavljen 29.08.2018. godine u dnevnom listu "Oslobodjenje", "Službenim novinama Federacije BiH", broj 70/18 od 05.09.2018. godine i "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona", broj 12/18 dana 04.09.2018. godine.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u dnevnom listu "Oslobodjenje", "Službenim novinama Federacije BiH" i "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj 06-34-13121-3/18

23. oktobra/listopada

2018. godine

Zenica

Ministar

Mirnes Bašić, s. r.

(SI-1285/18-F)

JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. ZENICA

1653

Na osnovu člana 5. tačka 9. Zakona o donacijama preduzeća u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 13/03), Javno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica objavljuje

ODLUKU

O DODJELI NOVČANE DONACIJE UDRUŽENJU ZA BRIGU I OPŠTA PRAVA DJECE "NAŠA DJECA" - ZENICA

donesenu na 14. telefonskoj sjednici Nadzornog odbora JP "ViK" d.o.o. Zenica, održanoj dana 24.10.2018. godine, koja će se dodijeliti niže navedenom pravnom licu i to:

1. Udrugu za brigu i opšta prava djece "Naša djeca" - Zenica, iznos od 50.000,00 KM

Transfer doniranih novčanih sredstava izvršit će se nakon što Odluka postane izvršna, odnosno istekom roka od 30 dana od dana objavljivanja istih u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 100-15202-2/18 EKr

05. novembra/studenoga

2018. godine

Zenica

Predsjednik

Nadzornog odbora

Emir Korlat, s. r.

(SI-1286/18-F)

K A Z A L O

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

1640	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu (hrvatski jezik)	1
	Закон о измјенама и допунама Закона о раду (српски језик)	2
	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu (bosanski jezik)	4

FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE

1641	Rješenje o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu Privrednom društvu TRING d.o.o. Gračanica u iznosu od 300.000,00 KM	5
------	--	---

1642	Rješenje o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu Privrednom društvu Saraj-Komerc d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje u iznosu od 290.117,88 KM		Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje dijela šteta Općini Kalesija (bosanski jezik)	26
		1648	Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje dijela šteta općinama Posavskog kantona (hrvatski jezik)	26
		6	Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje dijela šteta općinama Posavskog kantona (bosanski jezik)	26
		7	AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE	
1643	Pravilnik o izmjenama Pravilnika o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama (hrvatski jezik)		Odluka o izmjenama Odluke o broju glasova članova skupštine Zaštitnog fonda Federacije Bosne i Hercegovine u 2018. godini (hrvatski jezik)	27
	Pravilnik o izmjenama Pravilnika o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama (srpski jezik)	7	Odluka o izmjenama Odluke o broju glasova članova skupštine Zaštitnog fonda Federacije Bosne i Hercegovine u 2018. godini (srpski jezik)	27
	Pravilnik o izmjenama Pravilnika o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama (bosanski jezik)	8	Odluka o izmjenama Odluke o broju glasova članova skupštine Zaštitnog fonda Federacije Bosne i Hercegovine u 2018. godini (bosanski jezik)	28
		1650	Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o doprinosu Zaštitnom fondu Federacije Bosne i Hercegovine u 2018. godini (hrvatski jezik)	28
		9	Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o doprinosu Zaštitnom fondu Federacije Bosne i Hercegovine u 2018. godini (srpski jezik)	28
		19	Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o doprinosu Zaštitnom fondu Federacije Bosne i Hercegovine u 2018. godini (bosanski jezik)	29
			FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO/PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE	
		1651	Odluka o reviziji i utvrđivanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja "Zenica" d.o.o. - Zenica	29
			MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA	
		1652	Odluka o poništenju javnog konkursa za izbor jednog (1) notara sa službenim sjedištem u Zeničko-dobojskom kantonu	31
			JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. ZENICA	
		1653	Odluka o dodjeli novčane donacije Udruženju za brigu i opšta prava djece "Naša djeca" - Zenica	31
		25		25

Nakladnik: Javno poduzeće Novinsko-izdavačka organizacija Službeni list BiH - Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 39/III - Poštanski fah 3 - Ravnatelj i odgovorni urednik: Dragan Prusina - Telefon - Ravnatelj: 722-061 - Pretplata: 722-054, fax: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050, fax: 722-074 - Služba za pravne i opće poslove: 722-051 - Računovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Centrala: 722-030 - Pretplata se utvrđuje polugodišnje, a uplata se vrši UNAPRIJED u korist računa: UNICREDIT BANK DD 338 320 22000052 11 - VAKUFСКА BANKA d.d. Sarajevo 160 200 00005746 51 - HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka filijala Brčko 552-000-00000017-12 - RAIFFEISEN BANK dd BiH Sarajevo 161-000- 00071700-57 - Grafička priprema: JP NIO Službeni list BiH Sarajevo - Tisak: "Unioninvestplastika" d. d. Sarajevo - Za tiskaru: Jasmin Mućinović - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska lista. "Službene novine Federacije BiH", su upisane u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 414. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. - PDV broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obvezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture. Izdavanje na hrvatskom, srpskom i bosanskom jeziku. Pretplata za II polugodište 2018. godine na "Službene novine Federacije BiH" 110,00 KM. Pretplata za II polugodište 2018. godine na "Službeni glasnik BiH" i "Međunarodne ugovore" 120,00 KM. Web izdanje: <http://www.sluzbenilist.ba> - godišnja pretplata 240,00 KM po korisniku.